



Godina II - Broj 3

Petak, 26. februar 1993.
SARAJEVO

Za svaki broj posebno se
utvrđuje cijena
Žiro-račun 10100-603-1396

25

Na osnovu člana 152. Ustava Republike Bosne i Hercegovine i Amandmana LI tačke 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donosi

**UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM
O PROVOĐENJU ODLUKE
REPUBLIČKOG REFERENDUMA**

Član 1.

Na republičkom referendumu od 29. februara i 1. marta 1992. godine građani Republike Bosne i Hercegovine su odlučili da je Bosna i Hercegovina suverena i nezavisna država ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive.

Član 2.

Prestaju da važe odredbe u Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, zakonima, drugim propisima i opštim aktima Skupštine Republike Bosne i Hercegovine koje su u suprotnosti ili nisu u saglasnosti sa članom 1. ove uredbe.

Prestaju da važe i odredbe u propisima iz stava 1. ovog člana koje su na ideološki način uređivale odnose u društveno-ekonomskom i političkom sistemu zasnovanom na osnovama političke države i socijalističkom samoupravljanju.

Član 3.

Skupština Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Bosne i Hercegovine, ministarstva i drugi republički organi uprave, Narodna banka Bosne i Hercegovine i Služba društvenog knjigovodstva Bosne i Hercegovine vrše prava, dužnosti i odgovornosti i sve poslove koje su, na osnovu Ustava SFRJ bivše SFRJ vršili u ime Republike Bosne i Hercegovine i njenih organa - Skupština SFRJ, Predsjedništvo SFRJ, Savezno izvršno vijeće, savezni organi uprave, Narodna banka Jugoslavije i Služba društvenog knjigovodstva Jugoslavije.

Član 4.

Zakoni, drugi propisi i opšti akti koje je donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine koji su u suprotnosti ili nisu u saglasnosti sa čl. 1, 2. i 3. ove uredbe usaglasit će se sa ovom uredbom u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Podzakonski akti, propisi opština i grada Sarajeva i opšti akti preduzeća, drugih organizacija i zajednica usaglasiti će se sa propisima iz stava 1. ovog člana u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odnosa akta iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine u funkciji Skupštine Republike Bosne i Hercegovine utvrdiće prečišćeni tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine.

Prijedlog prečišćenog teksta Ustava Republike Bosne i Hercegovine utvrdiće Komisija Skupštine Republike Bosne i Hercegovine za ustavna pitanja.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1453/93

18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik

Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

26

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

**UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM
O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA**

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se osnove geoloških djelatnosti, kojima se obezbjeđuje: jedinstven način geoloških istraživanja; izrada geoloških karata; upoznavanja evolucije zemljine kore; pronalaženje i utvrđivanje količina i kvaliteta mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalne energije, te racionalnog korištenja tih resursa; utvrđivanja stanja i svojstava stijena i tla i geoloških uslova za prostorno planiranje i projektovanje građevinskih i rudarskih objekata, zaštite terena od erozije, poplava i drugih prirodnih nepogoda, te zaštite okoline u Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Republika).

Član 2.

Geološka istraživanja se sastoje iz:

1. osnovnih istraživanja;
2. razvojnih istraživanja;
3. regionalnih istraživanja;
4. detaljnih istraživanja.

Član 3.

Osnovna geološka istraživanja obuhvataju: opšta geološka, geomorfološka, geohemijska, seizmološka, inženjerskogeo-loška, hidrogeološka i geotermalna istraživanja; izradu geoloških karata; izradu podlogeza prostorne i urbanističke

planove i zaštitu okoline; geoteknička ispitivanja; istraživanja mineralnih sirovina, kao i druga geološka istraživanja.

Geološki podaci istraživanja iz stava 1. ovog člana služe kao podloga za regionalna i detaljna geološka istraživanja.

Član 4.

Razvojna geološka istraživanja imaju za cilj unapređenje i razvoj geoloških istraživanja obezbjeđenjem racionalnosti i efikasnosti u obavljanju tih istraživanja, uključujući primjenu i razvoj postojećih i uvođenja i primjenu novih metoda istraživanja.

Član 5.

Regionalna geološka istraživanja obuhvataju proučavanje zakonomjernosti razmještaja, koncentracije, oblika i veličine pojava i ležišta mineralnih sirovina podzemnih voda, geotermalne energije i inženjersko geoloških karakteristika na određenom širem prostoru - regionu.

Podaci istraživanja iz stava 1. ovog člana čine osnovu za programiranje detaljnih geoloških istraživanja.

Član 6.

Detaljna geološka istraživanja obavljaju se na prostoru na kome je, osnovnim i regionalnim geološkim istraživanjima, utvrđeno postojanje ili mogućnost postojanja potencijala mineralnih sirovina i podzemnih voda i izvora geotermalne energije, sa svrhom utvrđivanja položaja, oblika, veličine i rezervi tih resursa i ocjenom mogućnosti eksploatacije istih.

Istraživanja iz stava 1. ovog člana obavezna su, u izgradnji i zaštiti slijedećih objekata: akumulacija površinskih i podzemnih voda; sanitarnih deponija; magistralnih cjevovoda; magistralnih puteva; željezničkih pruga; aerodroma; stadiona; tunela; mostova; dalekovoda; naftovoda; gasovoda; vodovoda; industrijskih objekata; hidroenergetskih i termoelektričnih objekata; stambenih i drugih građevinskih objekata.

Član 7.

Geološkim istraživanjima iz člana 6. ove uredbe, smatraju se i geološka istraživanja koja se vrše u toku eksploatacije ležišta svih mineralnih sirovina, zahvatanja i obnavljanja rezervi podzemnih voda i njihove zaštite pri izgradnji građevinskih objekata.

Član 8.

Pod mineralnim sirovinama smatraju se: sve vrste uglja; gasoviti, tečni i čvrsti ugljikovodici i drugi prirodni gasovi; radio-aktivne mineralne sirovine; metalne i nemetalne mineralne sirovine; podzemne vode i mineralne sirovine za dobivanje građevinskih materijala.

Član 9.

Izrada geološke podloge za prostorno uređenje i zaštitu okoline obuhvata znanstveni pregled prostornog razmještaja, u skladu dostignutog stepena istraženosti svih mineralnih resursa u određenom kraju, registrovanih u vidu pojava ili ležišta u eksploataciji, podzemnih voda i njihove akumulacije, sa ocjenom puteva podzemnih kretanja, kako bi se prostor mogao što racionalnije koristiti, a da su mineralni resursi zaštićeni.

Skladno stavu 1. ovog člana, preduzeća, organizacije i zajednice i druga pravna lica, dužna su u izradi svojih programa i projekata geoloških istraživanja predvidjeti mjere zaštite okoline.

Član 10.

Geološka istraživanja od posebnog interesa za Republiku su: osnovna, razvojna i regionalna geološka istraživanja, izrada geoloških karata i istraživanja mineralnih sirovina, geotermalne energije i podzemnih voda.

Član 11.

Izrada geoloških karata vrši se u cilju poznavanja opšteg geološkog sastava i strukture određenog terena, sukcesije stvaranja stijena i njihovog poremećaja kroz evoluciju zemljine kore, te zakonomjernosti razmještaja i koncentracije mineralnih sirovina i podzemnih voda.

Član 12.

Izrada geoloških karata iz člana 11. ove uredbe obuhvata: opšte geološke karte; strukturne; paleogeografske; geomorfološke; geofizičke; seizmološke; hidrogeološke; inženjersko-geološke; geotermalne; minerogenetske; geoheimske i druge karte, koje prikazuju određena geološka svojstva.

Geološke karte iz stava 1. ovog člana izrađuju se u odgovarajućoj razmjeri, u zavisnosti od potreba i namjene za koju će se koristiti.

Uputstvo za izradu geoloških karata i prateće dokumentacije, donosi ministar energetike, rudarstva i industrije uz saglasnost ministra prostornog uređenja, građevinarstva i zaštite okoline.

Član 13.

Osnovna i regionalna geološka istraživanja vrše se na osnovu programa, a detaljna na osnovu projekta istraživanja.

Programima iz stava 1. ovog člana mora se obezbjeđivati ravnomjernost osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja na teritoriji cijele Republike i stvarati osnove za projektovanje detaljnih geoloških istraživanja u cilju održavanja i povećanja bilansnih rezervi kao i pronalazjenja novih mineralnih sirovina.

Detaljna geološka istraživanja ne mogu se vršiti ako na istražnom prostoru nisu izvršena osnovna i regionalna geološka istraživanja.

II - GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

1. Vršenje istraživanja

Član 14.

Za svaku vrstu istraživanja preduzeća, organizacije i zajednice i druga pravna lica (u daljem tekstu: preduzeće), moraju imati program, odnosno projekat istražnih radova.

Programom istraživanja određuju se radovi koje treba izvesti radi dobivanja podataka o geološkom sastavu terena i karakteristikama tla o gradnji, morfologiji, genezi i rezervama mineralnih sirovina.

Projektom istraživanja određuju se obim istražnih radova potreban za: izradu elaborata o rezervama mineralnih sirovina, geotermalne energije i podzemnih voda, kao i za izgradnju objekata.

Član 15.

Preduzeće je dužno obezbijediti izvođenje istražnih radova i izradu elaborata u skladu sa programom, odnosno projektom istraživanja.

Sadržaj i način izrade programa i projekata istraživanja propisuje se pravilnikom koji donosi ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 16.

Program i projekat istražnih radova podliježe tehničkoj kontroli u pogledu mjera i normativa zaštite na radu, zaštite okoline, sigurnosti objekata i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, kao i u pogledu primjene savremenih dostignuća i metoda geološke nauke i tehnike i saglasnosti sa tehničkim propisima, normativima i standardima.

Tehničku kontrolu programa i projekata istražnih radova može vršiti preduzeće koje je registrovano za izradu programa i projekata geoloških istraživanja.

Član 17.

Preduzeće koje je izvršilo tehničku kontrolu programa i projekata istraživačkih radova dužno je izdati odgovarajuću klauzulu o izvršenoj kontroli, kao i dokaz da lica koja su vršila tehničku kontrolu ispunjavaju propisane uslove.

Preduzeće koje je izvršilo tehničku kontrolu odgovara za kvalitet izvršene kontrole.

Član 18.

U postupku uvođenja u proces rada, odnosno nakon rekonstrukcije postrojenja, laboratorija i opreme za geološka istraživanja obavezno se vrši tehnička kontrola u pogledu zadovoljenja propisanih normativa i standarda, u skladu sa zakonom.

Tehničku kontrolu iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, putem stručne komisije, koju rješenjem obrazuje ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 19.

Izradom projektne, tehničke i druge dokumentacije i geološkim istraživanjima mogu se baviti preduzeća, koja pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjavaju i uslove propisane ovom uredbom.

Izradom projektne, tehničke i druge dokumentacije i geološkim istraživanjima mogu se baviti i samostalni privrednici pod istim uslovima koji su propisani za preduzeća iz stava 1. ovog člana.

Član 20.

Preduzeće se može registrovati za obavljanje poslova iz člana 19. stav 1. ove uredbe ako u radnom odnosu ima jednog ili više radnika sa visokom stručnom spremom geološkog smjera, sa najmanje tri godine odgovarajućeg radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Član 21.

Geološkim istraživanjima i izradom projektne, tehničke i druge dokumentacije mogu rukovoditi radnici sa visokom stručnom spremom - geološkog smjera, sa najmanje tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Član 22.

Izuzetno od odredaba člana 21. ove uredbe, jednostavnija geološka istraživanja i izradu odgovarajuće geološke dokumentacije, preduzeće može povjeriti radniku sa srednjom stručnom spremom - geološkog smjera, sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima geoloških istraživanja i izrade geološke dokumentacije i položenim stručnim ispitom.

Preduzeće svojim opštim aktom propisuje šta se smatra jednostavnijim geološkim istraživanjima.

Član 23.

Za vršenje svake vrste geoloških istraživanja preduzeće organizuje odgovarajuću geološku službu.

U sastavu geološke službe mora biti i jedan diplomirani inženjer-geolog sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima geoloških istraživanja te vrste, i položenim stručnim ispitom.

Član 24.

Preduzeće koje se bavi eksploatacijom mineralnih sirovina dužno je da organizuje i prati detaljna i eksploataciona istraživanja, utvrđuje kvalitet mineralnih sirovina, vrši izradu projekata istraživanja i elaborata o rezervama u okviru eksploatacionog polja, osnivaju i vode knjigu evidencije rezervi mineralnih sirovina i svake godine do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostavljaju Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije izvještaj o stanju i kvalitetu mineralnih sirovina.

Za izvršavanje poslova iz stava 1. ovog člana preduzeće koje se bavi eksploatacijom mineralnih sirovina mora organizovati odgovarajuću geološku službu saglasno članu 23. ove uredbe.

Ako ne organizuje odgovarajuću geološku službu preduzeće koje se bavi eksploatacijom mineralnih sirovina, vršenje poslova iz stava 1. ovoga člana može, uz zaključenje pismenog ugovora, povjeriti preduzeću koje ispunjava uslove iz člana 23. ove uredbe.

Član 25.

Način i program polaganja stručnog ispita radnika geološke struke propisuje se pravilnikom koji donosi ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 26.

Preduzeće koje vrši istraživanja dužno je da radove izvede prema tehničkim propisima, normativima, i standardima koji važe za izvođenje tih radova; da pri izvođenju radova provodi propisane mjere zaštite na radu; da blagovremeno preduzima mjere za zaštitu građana i imovine; da preduzima potrebne mjere za zaštitu okoline.

Član 27.

Preduzeće registrovano za geološka istraživanja dužno je prijaviti početak istražnih radova Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije najkasnije u roku od 15 dana prije početka istraživanja.

2. Istražni prostor

Član 28.

Istražni prostor je teren na kojemu se vrši istraživanje, čija je površina određena koordinatama na situacionoj karti, odnosno planu terena.

Istražni prostor može biti:

- prostor za istraživanje mineralnih sirovina;
- prostor za istraživanje tla;
- prostor za istraživanje podzemnih voda;
- prostor za istraživanje geotermalne energije.

Član 29.

Veličina istražnog prostora određuje se, u pravilu, prema zahtjevu podnosioca.

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije može odrediti i manji istražni prostor od traženog, ako za to postoje opravdani razlozi.

Član 30.

Na prostoru, na kojem se nalaze naselja, javne saobraćajnice, vodoprivredni objekti, vodovodi, područja izvora mineralnih, termalnih i drugih voda, spomenici kulture, prirodne rijetkosti, groblja i druga dobra u opštoj upotrebi, kao i na području koje je proglašeno zaštićenim (nacionalni parkovi, zaštitne šume, mineralna vrela i dr.) nisu dozvoljena istraživanja.

Izuzetno, kada su u pitanju istraživanja od posebnog društvenog interesa, mogu se vršiti i na prostorima, odnosno područjima iz stava 1. ovog člana, pod uslovima i na način koje odlukom utvrdi Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).

Član 31.

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije vodi evidenciju o istražnim prostorima i katastar odobrenih istražnih prostora.

Način vođenja evidencije i katastra odobrenih istražnih prostora propisuje se pravilnikom kojeg donosi ministar energetike, rudarstva i industrije.

3. Odobrenje za istraživanje

Član 32.

Istraživanje mineralnih sirovina i tla za izgradnju određenih objekata vrši se na osnovu odobrenja Ministarstva energetike, rudarstva i industrije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i zaštite okoliša.

Član 33.

Za istraživanje mineralnih sirovina na odobrenom eksploatacionom polju nije potrebno odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina čija je eksploatacija odobrena.

Član 34.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje sadrži: predmet istraživanja, vrstu istražnih radova, opis prostora za koji se traži odobrenje, vrijeme početka i završetka istraživanja.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja prilaže se:

- program istraživanja, odnosno projekat istražnih radova;
- obrazloženje o stepenu istraženosti prostora i dokumentacije o ranije izvršenim geološkim istraživanjima sa priloženom geološkom kartom odgovarajuće razmjere;
- topografska osnova razmjere do 1:10.000 sa ucrtanom granicama istražnog prostora određenog koordinatama;
- dokaz o obezbjeđenim finansijskim sredstvima za istraživanje.

Član 35.

Ako je više preduzeća ili organizacija podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje na istom istražnom prostoru, Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije izdaje odluku o izboru preduzeća ili organizacije koja će izvršiti istraživanje.

brenje onom podnosiocu zahtjeva, koji, obzirom na kadrove, opremu i finansijska sredstva, obezbjeđuje povoljnije uslove za istraživanje, što će se utvrditi održavanjem usmene rasprave na koju se pozivaju sve zainteresovane strane.

Na način iz stava 1. ovog člana riješiće se zahtjev za istraživanje i u slučaju kad podnosilac zahtjeva traži odobrenje za istražni prostor na teritoriji druge opštine - izvan svoga sjedišta.

Član 36.

Odobrenjem za istraživanje određuje se naročito: predmet istraživanja i vrsta istražnih radova; prostor na kojemu će se istraživati (istražni prostor određen koordinatama); najmanji obim i vrsta radova koji će se izvršiti; najveća količina mineralnih sirovina koja se može izvaditi u cilju ispitivanja kvaliteta i hemijsko tehnoloških osobina; rok u kome će se početi sa istražnim radovima i vrijeme važenja odobrenja; obaveza dovođenja zemljišta u prvobitno stanje, odnosno obaveza osposobljavanja zemljišta oštećenog istraživanjem, i dr.

Član 37.

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije odbiće zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje ako je drugoj organizaciji već izdato odobrenje na istom istražnom prostoru, za istu vrstu istraživanja, ili ako bi se istražnim radovima ometalo ili ugrožavalo obavljanje drugih djelatnosti.

Član 38.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje može se odbiti i ako se iz dokumentacije zaključi da nije opravdano vršiti istraživanje.

Član 39.

Na isti istražni prostor može se izdati više odobrenja za istraživanje, ako se odnose na različite vrste istraživanja i ako postoji mogućnost da više preduzeća vrši nesmetano istraživanje na istom prostoru.

Preduzeća koja izvođe istražne radove na istom istražnom prostoru sporazumno uređuju način izvođenja istražnih radova.

Ako ne dode do sporazuma, iz stava 2. ovog člana, preduzeće koje je kasnije dobilo odobrenje za istraživanje dužno je da obezbijedi da se radovi izvođe na način koji ne ometa radove preduzeća koje je ranije dobilo odobrenje.

Član 40.

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, na zahtjev drugog preduzeća, može odlučiti da preduzeće kome je dato odobrenje obustavi dalje obavljanje radova na odobrenom istražnom prostoru, samo u slučaju da se radi o istraživanjima od većeg značaja za Republiku.

U slučaju iz stava 1. ovog člana preduzeće koje je dobilo odobrenje za istraživanje, dužno je da preduzeću, koje je moralo da obustavi radove, naknadi sredstva koja je uložilo u izvršene radove.

Član 41.

Preduzeće koje je, ulaganjem vlastitih sredstava, obavilo istraživanje jednog ili više ležišta mineralnih sirovina, može istražni prostor uz naknadu, djelomično ili potpuno, ustupiti drugom zainteresovanom preduzeću po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva energetike, rudarstva i industrije.

Naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje se ugovorom.

Član 42.

Preduzeće iz člana 41. ove uredbe, koje je preuzelo istraženo ležište mineralnih sirovina, dužno je, u roku od 15 dana po preuzimanju, prijaviti preuzeti istražni prostor Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije, radi unošenja nastalih promjena u katastar istražnih polja.

Član 43.

Odobrenje za istraživanje može se ukinuti:

- ako i pored naloga republičkog rudarsko-geološkog inspektora nisu sprovedene mjere zaštite okoline, zaštite na radu i potrebne mjere za bezbjednost građana i imovine;
- ako se istražnim radovima ometaju ili ugrožavaju drugi radovi na istom ili susjednim prostorima;

- ako se istraživanje izvodi neracionalno i time se ugrožavaju buduće eksploatacije mineralnih sirovina na tom ili drugom istražnom prostoru;

- ako se pod vidom istraživanja vrši eksploatacija mineralnih sirovina;

- ako se istraživanje ne obavlja u skladu sa ostalim uslovima utvrđenim u izdatom odobrenju.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, preduzeće nema pravo na naknadu sredstava uložених u istraživanje.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, ako se odobrenje za istraživanje izda na istom istražnom prostoru drugom preduzeću u roku od 10 godina od pravosnažnosti rješenja o ukidanju, primjenice se odredba člana 41. ove uredbe.

Član 44.

Prilikom istraživanja mogu se vaditi mineralne sirovine u količinama koje zahtijevaju istražni radovi i tehnološka ispitivanja.

Preduzeće je dužno voditi evidencije o izvađenim količinama mineralnih sirovina tokom istraživanja; o mjestima deponovanja; o prodaji ili korišćenju za neku drugu namjenu, i dr.

Preduzeće je dužno voditi i evidenciju o utvrđenim osnovnim obilježjima drugih mineralnih sirovina koje je otkrilo tokom istraživanja na odobrenom istražnom prostoru.

Član 45.

Preduzeće je dužno, u toku istraživanja, podnositi izvještaj Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije o izvršenim istražnim radovima i rezultatima istraživanja mineralnih sirovina, u rokovima utvrđenim u odobrenju za istraživanje.

Izvještaj iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: vrstu i količinu istražnih radova; podatke o količinama i kvalitetu istraživanih mineralnih sirovina; podatke o drugim mineralnim sirovinama na koje se naišlo prilikom istraživanja; podatke o izvađenim količinama mineralnih sirovina i u koje svrhe su upotrebljene; podatke o posebnim karakteristikama istražnog prostora (klizišta, vode, gasovi, rastresite stijene i dr.); prikaz, odnosno obradu rezultata istraživanja.

Član 46.

Preduzeće za istraživanje dužno je Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije podnositi godišnji izvještaj o rezultatima istraživanja, najkasnije do 15. marta tekuće za proteklu godinu.

Član 47.

Izvještaj o završenim istraživanjima tla za izgradnju objekata naročito sadrži podatke o inženjersko-geološkim i hidrogeološkim karakteristikama, te podatke o geomehaničkim i geotehničkim svojstvima.

Član 48.

Nakon završetka ili obustavljanja istražnih radova, preduzeće je dužno da na mjestu na kojem je vršeno istraživanje, sprovede sve mjere obezbjeđenja, kojima se isključuje mogućnost nastupanja opasnosti za ljude i imovinu, a zemljište oštećeno istraživanjem, dužno je osposobiti za korištenje, saglasno odobrenju iz člana 36. ove uredbe.

Član 49.

Nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih radova, preduzeće za istraživanje dužno je obavijestiti opštinski organ uprave nadležan za privredu o provedenim mjerama obezbjeđenja.

Nadležni opštinski organ uprave iz stava 1. ovog člana dužan je utvrditi da li su sprovedene mjere obezbjeđenja dovoljne da se trajno isključi mogućnost nastupanja opasnosti za ljude i imovinu.

Ako nadležni opštinski organ uprave iz stava 1. ovog člana utvrdi da su sprovedene mjere obezbjeđenja dovoljne obavijestiti o tome preduzeće za istraživanje i Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije.

Član 50.

Ako nadležni opštinski organ uprave iz člana 49. ove uredbe utvrdi da sprovedene mjere obezbjeđenja nisu dovoljne da se isključi opasnost za ljude i imovinu, naložiće preduzeću

za istraživanje, da u određenom roku ukloni utvrđene nedostatke, odnosno da sprovede i druge mjere obezbjeđenja.

Ako preduzeće za istraživanje ne postupi prema nalogu iz stava 1. ovog člana, nadležni opštinski organ uprave iz člana 49. ove uredbe, sprovede potrebne mjere obezbjeđenja o trošku preduzeća za istraživanje.

Član 51.

Nakon završetka ili trajnog obustavljanja istraživanja, preduzeće za istraživanje dužno je podnijeti Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije konačni izvještaj sa dokumentacijom o rezultatima istraživanja i tehnoloških ispitivanja za period u kojem su izvođeni istražni radovi.

Konačni izvještaj o istraživanju mineralnih sirovina, pored podataka iz čl. 45. i 46. ove uredbe, mora da sadrži i geološko-ekonomsku ocjenu dobivenih rezultata.

Član 52.

Preduzeće koje vrši eksploataciju mineralnih sirovina dužno je da eksploatisane količine nadomiri novoistraženim rezervama odgovarajuće kategorije i klase za tekuću proizvodnju.

Preduzeće iz stava 1. ovog člana dužno je da izradi elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralnih sirovina i u istražnom odnosno eksploatacionom polju, svake pete godine za ležišta čije rezerve obezbjeđuju tekuću proizvodnju za period od deset godina, a svake sedme godine za ležište čije rezerve obezbjeđuju proizvodnju za period duži od deset godina.

Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralnih sirovina podliježe obaveznoj reviziji.

Investitor istražnih radova obezbjeđuje reviziju elaborata o rezervama, putem stručne komisije, koju imenuje Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, na podneseni zahtjev investitora.

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije vodi evidenciju o rezervama i izdaje rješenja o verifikovanim količinama i kvalitetu mineralnih sirovina i podzemnih voda.

Član 53.

Rezerve mineralnih sirovina se razvrstavaju u klase i kategorije, saglasno posebnom zakonu.

Preduzeća su dužna, u skladu sa stavom 1. ovog člana, da Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije, svake godine, do 15. marta za proteklu godinu, dostave podatke o stanju i kvalitetu rezervi mineralnih sirovina.

III - ZNANSTVENI SAVJET ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 54.

Za pitanja organizacije i planova znanstvenog rada, izrade i ocjene istraživačkih programa, saradnje sa odgovarajućim institucijama u zemlji i inozemstvu formira se Znanstveni savjet Zavoda za geološka istraživanja Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Znanstveni savjet Zavoda), od sedam članova.

Znanstveni savjet Zavoda imenuje Vlada na period od četiri godine.

Član 55.

Znanstveni savjet Zavoda, na prijedlog direktora Zavoda za geološka istraživanja Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod) daje mišljenje o potrebi angažovanja i podobnosti drugih institucija, laboratorija i preduzeća ili pojedinih stručnih lica i opreme, za realizaciju poslova iz djelokruga Zavoda.

Član 56.

Znanstveni savjet Zavoda utvrđuje kriterije i izbor kadrova u znanstvena i stručna zvanja, u skladu sa zakonom.

IV - GEOLOŠKA DOKUMENTACIJA

1. Evidentiranje i čuvanje dokumentacije

Član 57.

U cilju prikupljanja, evidentiranja i čuvanja podataka o geološkom sastavu, pojavama, nalazištima mineralnih sirovina

i podzemnih voda formira se fond stručne dokumentacije u sastavu Zavoda.

Član 58.

Preduzeća koja se bave istraživanjem, finansiranjem ili organizacijom geoloških istraživanja, dužna su dostavljati podatke Zavodu o pojavama svih mineralnih sirovina i podzemnih voda, koje otkriju u toku istraživanja.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na građevinska druga preduzeća koja izvođenjem svojih radova otkriju navedene pojave.

Član 59.

U fondu stručne dokumentacije biti će deponovani: programi i projekti geoloških istraživanja na osnovu kojih su odobrena istraživanja, konačni elaborati sa dokumentacijom o rezultatima istraživanja i elaborati o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda dostavljeni Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije.

Član 60.

Podaci iz člana 58. i 59. ove uredbe koristiće se u referalnom geološkom informacionom sistemu za obradu geoloških podataka, u sklopu jedinstvenog informacionog sistema Republike.

Način prikupljanja, evidentiranja, obrade, razmjene čuvanja podataka od značaja za geološki informacioni sistem iz stava 1. ovog člana propisaće, pravilnikom, ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 61.

Direktor Zavoda, uz saglasnost sa ministrom finansija propisaće visinu naknade za korišćenje geološke dokumentacije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

V - FINANSIRANJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Član 62.

Pored sredstava koja se obezbjeđuju za finansiranje Zavoda, u republičkom budžetu, za svaku godinu, obezbjeđuju se posebna sredstva za finansiranje detaljnih geoloških istraživanja od interesa za Republiku, kao i ostalih poslova i zadataka kojima se osigurava kontinuitet geoloških istraživanja i unapređenje mineralne sirovinne baze i podzemnih voda.

Sredstva iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se finansijskim planom Ministarstva energetike, rudarstva i industrije.

Naredbodavac za izvršavanje finansijskog plana u skladu sa stavom 2. ovog člana je ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 63.

Preduzeća koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalne energije plaćaju naknadu koja služi za finansiranje geoloških istraživanja i drugih poslova i zadataka utvrđenih u ovoj uredbi.

Način i uslovi plaćanja i visina naknade iz stava 1. ovog člana propisaće se zakonom.

Član 64.

Sredstva za geološka istraživanja koriste se na osnovu srednjoročnog plana, godišnjeg programa i finansijskog plan te kriterija za finansiranje geoloških istraživanja u Republici.

Priprema programa i planova geoloških istraživanja iz stava 1. ovog člana vrši Zavod, na osnovu potreba Republike određenim mineralnim sirovinama i podzemnim vodama, kao i za ujednačenjem njihovog stepena istraženosti.

Predlaganje programa i planova iz stava 2. ovog člana vrši Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije.

Član 65.

Preduzeća, specijalizovane institucije, zajednice i druge organizacije konkurišu za dodjelu budžetskih sredstava prema uslovima utvrđenim u kriterijima za finansiranje geoloških istraživanja u Republici.

Kriterije iz stava 1. ovog člana propisaće, posebnim pravilnikom, ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 66.

Skupština Republike Bosne i Hercegovine daje saglasnost na srednjoročne programe geoloških istraživanja.

Vlada Republike Bosne i Hercegovine daje saglasnost na godišnje programe i finansijske planove geoloških istraživanja.

Programima i planovima iz stava 2. ovog člana Vlada Republike Bosne i Hercegovine može odlučiti da se vrše i detaljna geološka istraživanja radi stvaranja uslova za davanje koncesija na eksploataciju mineralnih sirovina pod najpovoljnijim uslovima.

Član 67.

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije odobrava pojedinačne programe regionalnih i projekte detaljnih geoloških istraživanja, odobrava visinu sredstava za njihovu realizaciju i vrši kontrolu izvršenja istraživačkih radova.

Medusobna prava, obaveze i odgovornosti u korišćenju sredstava iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorom koji zaključuje korisnik sa Ministarstvom energetike, rudarstva i industrije.

VI - NADZOR

Član 68.

Nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije i opštinski organi uprave nadležni za privredu i prostorno uređenje.

Član 69.

Inspeksijski nadzor nad provođenjem ove uredbe i propisa donesenih na osnovu ove uredbe, propisa o tehničkim normativima i standardima, o zaštiti okoline, o zaštiti na radu, o zaštiti od požara pri izvođenju istražnih radova vrši Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, putem republičkog rudarsko-geološkog inspektora, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Član 70.

Nadzor nad istraživanjima koja je propisala skupština opštine kao obavezna vrši opštinski organ uprave određen tim propisom.

Član 71.

Za rudarsko-geološkog inspektora može se postaviti diplomirani inženjer geološkog smjera sa radnim iskustvom od najmanje pet godina, od čega najmanje dvije godine na poslovima rukovođenja geološkim istraživanjima i položenim stručnim ispitom.

VII - KAZNE ODREDBE

Član 72.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće ili drugo pravno lice:

1. ako vrši detaljna istraživanja na prostoru na kome nisu izvršena odgovarajuća osnovna istraživanja (čl. 6. i 13);

2. ako ne izvrši tehničku kontrolu programa i projekata istražnih radova (član 16);

3. ako vrši istraživanja, a ne ispunjava propisane uslove (čl. 19. i 20);

4. ako istražnim radovima, izradom tehničke dokumentacije i vršenjem tehničke kontrole rukovode radnici koji ne ispunjavaju propisane uslove ili ne organizuje odgovarajuću geološku službu (čl. 21. do 23);

5. ako vrši istraživanje, odnosno istražne radove protivno odredbi člana 26. ove uredbe;

6. ako vrši istraživanje protivno odredbi člana 30;

7. ako vrši istraživanje mineralnih sirovina i tla za izgradnju određenih objekata bez odobrenja nadležnog organa uprave (član 32);

8. ako izvadi veću količinu mineralnih sirovina od odobrene (član 36);

9. ako bez prethodno pribavljenog odobrenja Ministarstva energetike, rudarstva i industrije preuzme nastavak istraživanja (član 41);

10. ako Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije ne prijavi preuzeti istražni prostor (član 42);

11. ako vadi mineralne sirovine u količinama većim od količina koje istražni radovi i tehnološka ispitivanja zahtijevaju;

ako ne vodi evidenciju o izvađenim količinama mineralnih sirovina i u koje su svrhe korištene i ako ne evidentira i ne utvrdi osnovna obilježja drugih mineralnih sirovina, koje je otkrilo tokom istraživanja (član 44);

12. ako nadležnom republičkom organu ne dostavi izvještaj o rezultatima istraživanja (član 45);

13. ako u određenom roku, Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije ne dostavi izvještaj o izvršenim istražnim radovima i rezultatima istraživanja mineralnih sirovina (član 46);

14. ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih radova na mjestima na kojima je izvršeno istraživanje ne provede mjere obezbjeđenja ili zemljište ne osposobi za korištenje (član 48);

15. ako Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije, u propisanom roku ne dostavi, na reviziju i ovjeru, elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralnih sirovina na istražnom, odnosno eksploatacionom polju (član 52).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u preduzeću.

Član 73.

Novčanom kaznom od 30.000 do 90.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice:

1. ako u propisanom roku ne prijavi početak istražnih radova nadležnom republičkom organu (član 27);

2. ako izvodi istražne radove na način kojim ometa izvođenje radova drugom preduzeću (član 43);

3. ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih radova, ne obavijesti nadležni opštinski organ uprave o provedenim mjerama obezbjeđenja (član 49).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 dinara i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Član 74.

Za radnju iz člana 72. ove uredbe kaznit će se za prekršaj samostalni privrednik novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za radnju iz člana 73. ove uredbe kazniće se za prekršaj samostalni privrednik novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 dinara.

VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75.

Postojeća preduzeća koja vrše geološka istraživanja dužna su da usaglase svoju organizaciju poslovanja, da se upišu u sudski registar i usklade opšta akta sa odredbama ove uredbe, u roku od šest mjeseci od dana njenog stupanja na snagu.

Vlada je dužna obezbijediti odgovarajući poslovni prostor, nužnu opremu i druga sredstva za rad Zavoda.

Član 76.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje sa radom Republički društveni fond za geološka istraživanja Bosne i Hercegovine.

Novčana potraživanja za date kredite, sredstva na žiro računu i obaveze za uzete kredite Republičkog društvenog fonda za geološka istraživanja Bosne i Hercegovine prenose se kao prava i obaveze Republike Bosne i Hercegovine, o čemu će se brinuti Ministarstvo finansija.

Ostala sredstva Republičkog društvenog fonda za geološka istraživanja Bosne i Hercegovine i njegovu geološku dokumentaciju preuće Zavod.

Član 77.

Savezni geološki zavod dužan je Zavodu vratiti svu geološku dokumentaciju koja je služila kao osnova za izradu i štampanje Osnovne geološke karte SFRJ u razmjeri 1:100.000 i svu dokumentaciju o rezultatima istraživanja mineralnih sirovina i podzemnih voda za teritorij Republike.

Član 78.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje primjena Zakona o geološkim istraživanjima od interesa za cijelu zemlju

("Službeni list SFRJ", broj 63/90) koji je članom 1. Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuje kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92) preuzet i primjenjuje se kao republički zakon.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Zakon o geološkim istraživanjima ("Službeni list SRBiH", br. 35/79 i 15/90).

Član 79.

Ministar energetike, rudarstva i industrije, po ovlaštenjima iz člana 12. stav 3, člana 15. stav 2, člana 25, člana 31. stav 2, člana 60. stav 2. i člana 65. stav 2. ove uredbe, donijeće propise za provođenje ove uredbe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 80.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1451/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

27

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O KONTROLI PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Predmeti od plemenitih kovina mogu se stavljati u promet samo ako po svom sastavu i sadržaju (finoći) odgovaraju uvjetima propisanim ovom uredbom.

Član 2.

Pod predmetima od plemenitih kovina, u smislu ove uredbe, smatraju se nakit, ukrasi i drugi predmeti sačinjeni od zlata, srebra i platine, odnosno od slitina tih kovina.

Član 3.

Predmeti od plemenitih kovina prije stavljanja u promet podliježu obaveznom ispitivanju i žigosanju po odredbama ove uredbe.

II - SASTAV I FINOĆA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Član 4.

Predmeti od plemenitih kovina mogu se proizvoditi od slitina i to:

1. od zlata sa srebrom, zlata sa bakrom, zlata sa srebrom i bakrom ili zlata sa niklom i paladijom (predmeti od zlata);
2. od srebra sa bakrom (predmeti od srebra);
3. od platine sa srebrom i bakrom (predmeti od platine).

Slitinama iz člana 4. ove uredbe mogu se dodavati i druge kovine.

Proizvoditelj je dužan, prilikom podnošenja na žigosanje predmeta iz stava 1. ovog člana, da naznači koje su kovine i u kojoj količini dodate slitini.

Iridij koji se nalazi u slitini predmeta od platine smatra se kao platina.

Predmeti od srebra koji su pozlaćeni smatraju se kao predmeti od srebra.

Član 6.

Finoća zlata, srebra i platine u predmetima od plemenitih kovina označava se u tisućitim dijelovima njihove mase (X/1000).

Predmeti od plemenitih kovina moraju imati slijedeće stupnjeve finoće:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) Predmeti od zlata: | |
| I stepen finoće | 950 tisućitih (950/1000); |
| II stepen finoće | 840 tisućitih (840/1000); |

III stepen finoće

750 tisućitih (750/1000);

IV stepen finoće

585 tisućitih (585/1000).

2) Predmeti od srebra:

I stepen finoće

950 tisućitih (950/1000);

II stepen finoće

925 tisućitih (925/1000);

III stepen finoće

900 tisućitih (900/1000);

IV stepen finoće

800 tisućitih (800/1000).

3) Predmeti od platine:

950 tisućitih (950/1000).

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, predmeti od zlata sačinjeni kovanjem (zlatnici, spomen plakete i sl.) mogu imati finoću 900 tisućitih (900/1000).

Član 7.

Predmeti od zlata i predmeti od srebra koji imaju finoću veću od finoće propisane za određeni stupanj u članu 6. ove uredbe a manju od narednog višeg stupnja, smatraju se kao da imaju finoću tog određenog manjeg stupnja.

Član 8.

Proizvoditelj je obavezan da predmet od plemenitih kovina obilježi svojim znakom (znak proizvođača) i oznakom finoće. Odredba stava 1. ovog člana, ne odnosi se na predmete od plemenitih kovina sa masom do jednog grama.

Ministar energetike, rudarstva i industrije propisuje tehničke uvjete koje proizvođač predmeta od plemenitih kovina mora da ispuni za dobijanje znaka proizvođača.

Znak proizvođača određuje se rješenjem o znaku proizvođača koji donosi Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente (u daljem tekstu: Zavod) i mora biti registriran kod te organizacije.

Proizvoditelj ne može na predmete od plemenitih kovina stavljati druge oznake, izuzev jedne oznake finoće i jednog znaka proizvođača koji mu je rješenjem iz stava 4. ovog člana određen.

III - ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Član 9.

Predmeti od plemenitih kovina prije stavljanja u promet podliježu obaveznom ispitivanju u pogledu sastava i finoće.

Ispravnost predmeta od plemenitih kovina u pogledu sastava i finoće potvrđuje se utiskivanjem propisanog žiga.

Član 10.

Obaveznom ispitivanju i žigosanju ne podliježu:

1) aparati i instrumenti koji služe za istraživačke namjene, instrumenti koji služe za zdravstvene namjene, sredstva za proizvodnju i sredstva za laboratorijska ispitivanja;

2) predmeti od dragocjenih kovina koji su potpuno prevučeni emajlom, dragim kamenom, biserom ili drugim sličnim predmetima;

3) predmeti od dragocjenih kovina starije proizvodnje koji imaju znanstvenu, umjetničku, povijesnu ili kulturnu vrijednost;

4) negve na dragom kamenu, biseru ili drugom predmetu kod kojih je masa dragocjene kovine neznatna;

5) perca za naliv-pera.

Član 11.

Predmeti od plemenitih kovina namijenjeni izvozu koji imaju sastav, finoću i oznake propisane ovom uredbom ne podliježu obaveznom ispitivanju i žigosanju, izuzev ako inozemni uvoznik to zahtijeva.

Član 12.

Predmeti od plemenitih kovina u osobnoj svojini podliježu obaveznom ispitivanju i žigosanju, samo ako ih imalac stavlja u promet.

Zavod je dužan na zahtjev imaoča predmeta od plemenitih kovina; da izvrši ispitivanje i žigosanje takvog predmeta i ako imalac ne stavlja predmet u promet.

Odredba stava 2. ovog člana odnosi se i na poduzeća i druge pravne osobe i samostalne privrednike, koji izvrše opravku ili preradu predmeta od plemenitih kovina u osobnoj svojini.

Ako se prilikom ispitivanja utvrdi da predmet od plemenitih kovina nema ni najniži stupanj finoće iz člana 6. ove uredbe, takav predmet će se vratiti njegovom imaocu nežigosan.

Član 13.

Ako žigosani predmet od plemenitih kovina bude izmijenjen ili preraden, mora se prije stavljanja u promet ponovo podnijeti na ispitivanje i žigosanje.

Član 14.

Ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina vrši Zavod.

Način ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina propisuje ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 15.

Ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja se, po pravilu, u službenim prostorijama.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovoga člana, propisom ministar energetike, rudarstva i industrije može se odrediti u kojim se slučajevima ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina može obavljati van službenih prostorija Zavoda.

Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, u smislu stava 2. ovog člana, obavlja u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika predmeta od plemenitih kovina, taj proizvođač ili uvoznik dužan je da obezbijedi odgovarajuće radne prostorije i opremu za ispitivanje i žigosanje i da o svom trošku stavi na raspolaganje Zavodu potrebnu radnu snagu i materijal za ispitivanje i žigosanje.

Ministar energetike, rudarstva i industrije propisuje tehničke uvjete koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina.

Na zahtjev proizvođača ili uvoznika predmeta od plemenitih kovina, Zavod utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti iz stava 4. ovog člana.

Zavod, ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stava 4. ovog člana donijeće rješenje da se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, obavlja u poslovnim prostorima podnosioca zahtjeva.

Zavod će donijeti rješenje kojim se ukida rješenje izdato na osnovu stava 6. ovog člana ako se naknadno utvrdi da radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina ne ispunjavaju uvjete iz stava 4. ovog člana.

Protiv rješenja iz st. 6. i 7. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Član 16.

Proizvođači su dužni da Zavodu, prilikom podnošenja predmeta od plemenitih kovina na ispitivanje i žigosanje podnesu pismenu prijavu u kojoj će naznačiti: vrstu predmeta, broj komada, masu i sastav slitine.

Kao prijava za uvezeno predmete od plemenitih kovina smatra se carinska deklaracija, koju je uvoznik tih predmeta dužan da podnese Zavodu.

Član 17.

Ako Zavod ispitivanjem utvrdi da podneseni predmet od plemenitih kovina ima finoću iz člana 6. ove uredbe, izvršiće žigosanje predmeta.

Ako se ispitivanjem utvrdi da podneseni predmet nema ni najniži stupanj finoće iz člana 6. ove uredbe, Zavod će uskratiti žigosanje.

Ako se ispitivanjem utvrdi da podneseni predmet nema ni najniži stupanj finoće iz člana 6. ove uredbe, ali da ima više od 200 tisućitih dijelova plemenitih kovina u slitini, Zavod će predmet na prikladan način sačiniti nepodobnim za stavljanje u promet (isjeći, razbiti i sl.).

Odredba stava 3. ovog člana ne odnosi se na predmete u osobnoj svojini građana.

Član 18.

Ako stranka nije zadovoljna nalazom Zavoda, može zahtijevati da se izvrši ponovno ispitivanje.

Nakon izvršenog ponovnog ispitivanja Zavod će izdati nalaz koji je konačan.

Član 19.

Zabranjeno je prenošenje utisnutog žiga na drugi predmet od plemenitih kovina.

Po izvršenom žigosanju, predmetu od plemenitih kovina ne smiju se dodavati druga strana tijela, koja se ne mogu vidjeti i raspoznati.

Član 20.

Troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina snosi proizvođač ili uvoznik, odnosno imalac predmeta od plemenitih kovina.

Vlada, na prijedlog ministra energetike, rudarstva i industrije i ministra finansija propisuje visinu i način plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana.

Prihod od naknade iz stava 2. ovog člana unosi se u republički budžet.

Član 21.

Ministar energetike, rudarstva i industrije propisuje oblik žigova za označavanje stupnja finoće, oblik proizvođačevog znaka i način određivanja i obilježavanja stupnja finoće.

Ministar energetike, rudarstva i industrije propisuje tehničke uvjete koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina.

Ministar energetike, rudarstva i industrije i sporazumu sa ministrom zdravlja i ministrom rada i socijalne politike propisuje način vršenja kontrole i stupanj finoće zlatnih polufabriката za zubno-protetske predmete.

IV - NADZOR I UPRAVNE MJERE

Član 22.

Predmeti od plemenitih kovina mogu se stavljati u promet, samo ako su obilježeni znakom proizvođača i oznakom finoće i ako su žigosani na propisan način.

Uvezeni predmeti od plemenitih kovina mogu se stavljati u promet ako imaju oznaku finoće i ako su žigosani na propisan način.

Član 23.

Predmeti od plemenitih kovina koji nemaju ni najniži stupanj finoće propisan u članu 6. ove uredbe, ali imaju više od 200 tisućitih dijelova dragocjene kovine u slitini, ne smatraju se predmetima od plemenitih kovina u smislu ove uredbe i ne mogu se stavljati u promet.

Predmeti od plemenitih kovina koji imaju finoću od 200 tisućitih dijelova ili manju, smatraju se kao da su proizvedeni od nedragocjenih kovina.

Član 24.

Predmeti od plemenitih kovina moraju se u prodavaonica držati odvojeno od predmeta iz člana 23. stav 2. ove uredbe, predmeta sačinjenih od drugih kovina i ostale robe i moraju biti označeni kao predmeti od plemenitih kovina.

Član 25.

Preduzeća i druge pravne osobe koje proizvode ili stavljaju u promet predmete od plemenitih kovina, kao i samostalni privrednici koji se bave proizvodnjom, popravkom ili preradom takvih predmeta, dužni su da na vidnom mjestu drže slike žigova za označavanje, stupnjeva finoće predmeta od plemenitih kovina, kao i lupe i druga sredstva za kontrolu pomoću kojih se oznake propisane ovom uredbom mogu jasno vidjeti i razlikovati.

Preduzeća i druge pravne osobe koje proizvode ili stavljaju u promet predmete od plemenitih kovina kao i samostalni privrednici dužni su, da stave na raspolaganje sredstva za kontrolu zainteresiranim osobama prilikom kupovine, popravke ili prerade predmeta od plemenitih kovina.

Proizvođači predmeta od plemenitih kovina dužni su da na vidnom mjestu drže rješenje o znaku proizvođača izdato na osnovu člana 8. stav 4. ove uredbe.

Član 26.

Nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina vrše organi tržišne inspekcije.

U vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana organi tržišne inspekcije poduzimaju mjere za koje su ovlašćeni ovom uredbom i propisima o tržišnoj inspekciji.

Član 27.

Ako organ tržišne inspekcije utvrdi da predmet od plemenitih kovina koji se nalazi u prometu nije žigosan, a po odredbama ove uredbe podliježe žigosanju, donijeće rješenje kojim će zabraniti prodaju predmeta do pravosnažnosti odluke nadležnog suda, a jedan primjerak ovog rješenja dostaviće i organu kontrole.

Predmet od plemenitih kovina za koji je doneseno rješenje iz stava 1. ovog člana mora se odmah povući iz prometa.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 28.

Nadzor nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od plemenitih kovina u prometu obavlja Zavod.

Prilikom obavljanja nadzora iz stava 1. ovog člana radnici Zavoda imaju pravo da ulaze u prostorije u kojima se predmeti od plemenitih kovina proizvode, stavljaju u promet, ili drže pripremljeni radi stavljanja u promet.

Preduzeće i druge pravne osobe koje proizvode ili stavljaju u promet predmete od plemenitih kovina, kao i samostalni privrednici, u čijim se prostorijama obavlja nadzor iz stava 1. ovog člana, dužni su da radniku Zavoda omoguće nesmetano obavljanje nadzora, odnosno kontrolu žigova na predmetima od plemenitih kovina koji su stavljeni u promet, ili se drže pripremljeni radi stavljanja u promet ili su izloženi kao uzorci, kao i da na zahtjev radnika Zavoda, pruže sve podatke koji su za to potrebni.

Ako Zavod prilikom obavljanja nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da predmet od plemenitih kovina koji je stavljen u promet, ili se drži pripremljen radi stavljanja u promet, ili je izložen kao uzorak, nije ispravan, odnosno nije žigosan, a po odredbama ove uredbe podliježe ispitivanju i žigosanju, donijeće rješenje o zabrani prodaje tog predmeta do pravosnažnosti odluke nadležnog suda.

Predmet od plemenitih kovina za koji je doneseno rješenje iz stava 4. ovog člana mora se odmah povući iz prometa. Zavod će na prikladan način obezbijediti povlačenje tog predmeta iz prometa.

Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Zavodu.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Član 29.

Ako radnik Zavoda u vršenju nadzora utvrdi da je preduzeće, druga pravna osoba ili pojedinac povredom odredaba ove uredbe ili propisa donesениh na osnovu ove uredbe učinio prekršaj ili privredni prijestup odnosno krivično djelo, dužan je da sačini zapisnik radi podnošenja sudiji za prekršaje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno javnom tužilaštvu prijave za privredni prijestup odnosno krivično djelo.

Član 30.

Radnicima koji rade na poslovima kontrole ispravnosti i nadzora nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od plemenitih kovina izdaje se službena legitimacija.

V - KAZNE ODREDBE

Član 31.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba:

1. ako stavi u promet predmete od plemenitih kovina koji ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu sastava i finoće (član 4, član 5. stav 1, čl. 6. i 23) koji nisu na propisan način označeni i žigosani (član 8. stav 1. član 9. stav 2. i član 22) ili za koje je doneseno rješenje o zabrani prodaje (član 27. stav 2. i član 28. stav 5);

2. ako ne podnese na ispitivanje i žigosanje žigosane predmete od plemenitih kovina koji su izmjenjeni ili preradeni (član 13);

3. ako prenese utisnuti žig na drugi predmet od plemenitih kovina (član 19. stav 1);

4. ako, po izvršenom žigosanju, predmetu od plemenitih kovina doda druga strana tijela koja se ne mogu vidjeti ili raspoznati (član 19. stav 2);

5. ako Zavodu ne dozvoli vršenje nadzora ili ometa vršenje nadzora (član 28. stav 2. i 3).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000 do 50.000 dinara.

Član 32.

Novčanom kaznom od 12.000 do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba:

1. ako u prodavnici ne drži predmet od plemenitih kovina odvojeno od ostale robe (član 24);

2. ako ne drži na vidnom mjestu slike žigova za označavanje stupanja finoće predmeta od plemenitih kovina, odnosno rješenja o znaku proizvođačitelja ili ne stavi na raspolaganje sredstva za kontrolu žigova (član 25);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.500 do 25.000 dinara.

Član 33.

Novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara kaznit će se za prekršaj samostalni privrednik ako učini koju od radnji iz člana 31. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 dinara kazniće se samostalni privrednik ako učini koju od radnji iz člana 32. ove uredbe.

Uz novčanu kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog člana izreći će se zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Predmeti od plemenitih kovina ispitani i žigosani prije stupanja na snagu ove uredbe ne podliježu ponovnom ispitivanju i žigosanju.

Član 35.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje primjena Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala ("Službeni list SFRJ", br. 58/81, 59/86, 20/89, 9/90 i 53/91), koji je članom 1. Uredbe sa zakonsom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92), preuzet i primjenjuje se kao republički zakon.

Član 36.

Ministar energetike, rudarstva i industrije donijeće propise iz člana 8. stav 3, člana 14. stav 2, člana 15. st. 2. i 4. i člana 21. st. 1, 2. i 3. ove uredbe najkasnije u roku od šest mjeseci po stupanju na snagu ove uredbe.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se odgovarajući savezni propisi doneseni za sprovođenje zakona iz člana 35. ove uredbe.

Član 37.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1447/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

28

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

**UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM
O PRIMJENJIVANJU ZAKONA O PREMJERU I
KATASTRU NEKRETNOSTI ZA VRIJEME RATNOG
STANJA ILI U SLUČAJU NEPOSREDNE RATNE
OPASNOSTI**

Član 1.

Zakon o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SRBiH", br. 22/84, 25/90 i 36/90) primjenjivaće se za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti, ako ovom uredbom nije drugačije određeno.

Član 2.

Za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti odredbe glave III poglavlje 3. "Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanje prava na nekretninama" (čl. 68. do 82) i glave IV "Upis prava na nekretninama" (čl. 97. do 163) Zakona o promjeru i katastru nekretnina neće se primjenjivati.

Član 3.

Postupci izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanje prava na nekretninama, kao i upisi prava na nekretninama započeti nakon 30. aprila 1992. godine nastaviće se po proteku tri meseca nakon prestanka ratnog stanja, odnosno neposredne ratne opasnosti.

Člán 4.

Upis prava svojine po osnovu pravosnažnih rješenja o pravu na nekretninama donesenih na osnovu odredaba Zakona o premjeru i katastru nekretnina navedenih u članu 2. ove uredbe, u periodu od 30. aprila 1992. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe naće se vršiti u evidenciji nekretnina, za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti, kao i u periodu od tri mjeseca nakon prestanka ratnog stanja, odnosno neposredne ratne opasnosti.

Člán 5.

Za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ne teku rokovi za podnošenje tužbe za brisanje upisa prava svojine izvršenih u katastru nekretnina na osnovu pravosnažnih rješenja o pravu na nekretninama donesenih nakon 30. aprila 1992. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1449/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

**Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.**

XX

29

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

**UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM
O PRIMJENJIVANJU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ
ZAŠTITI ŽIVOTINJA ZA VRLIEME RATNOG STANJA**

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja ("Službeni list SRBiH", broj 14/78 - u daljem tekstu: Zakon), primjenjivaće se za vrijeme ratnog stanja, ako ovom uredbom nije drukčije određeno.

Člán 2.

Pod zdravstvenom zaštitom životinja, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se i preduzimanje određenih veterinarsko-sanitarnih mjera za sprečavanje i suzbijanje bolesti prouzrokovanih biološko-radiološko-hemijskim sredstvima.

Član 3.

Zdravstvenu zaštitu životinja i druge poslove veterinarstva vrše veterinarske stanice i Zavod za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Radi uspostavljanja principa integracije poslova veterinarstva između: društveno-političkih zajednica u Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Republika), veterinarske službe oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine i jedinica civilne zaštite za zaštitu i spasavanje životinja i životnih namirnica životinjskog porijekla, kao i uspostavljanja visokog stepena samostalnosti stručnog djelovanja u pojedinim okruzima, osnove se ratne veterinarske stanice u opštinama i okružni veterinarski dijagnostički laboratoriji.

Ratnu veterinarsku stanicu osniva opština.

Okružni veterinarski dijagnostički laboratoriji osnivaće se od postojećih organizacionih jedinica Zavoda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Ratne veterinarske stanice i okružni veterinarski dijagnostički laboratoriji jedini su stručni nosioci poslova zdravstvene zaštite životinja u Republici.

Član 4.

Pored bolesti koje se obavezno suzbijaju u skladu sa zakonom, Vlada Republike Bosne i Hercegovine može odlukom odrediti i druge bolesti, koje će se povremeno ili stalno sprečavati i suzbijati na cijeloj teritoriji Republike, ili dijelu teritorije Republike, kao jedinstvenom epizootičkom području.

Član 5.

Pod naročito opasnim zaraznim bolestima životinja, u smislu ove uredbe, podrazumijevaju se zarazne bolesti čiji se uzročnici mogu koristiti kao biološka sredstva zato što se brzo šire, na koje su životinje jače prijemčive i od kojih nastaju znatnije ekonomske štete, kao i određene bolesti od kojih je neposredno ili posredno ugroženo zdravlje stanovništva i pripadnika oružanih snaga - zoonoze.

Naročito opasne zarazne bolesi živalinja su:

1. afrička kuga svinja - *Pestis africana suum*;
2. bjesnilo - *Lzssa*;
3. boginje ovaca i koza - *Variola ovina et caprina*;
4. bruceloza - *Brucellosis*;
5. goveda kuga - *Pestis bovina*;
6. klasična kuga svinja - *Pestis suum classica*;
7. kuga konja - *Pestis equorum*;
8. kuga peradi - *Pestis avium*;
9. Njukastl bolest - *Morbus Newcastle*;
10. plućna zaraza goveda - *Pleuropneumonia contagiosa*
bovum;
11. salmoneloza - *Salmonellosis*;
12. slinavka i šap - *Aphtae epizooticae*;
13. šuga ovaca - *Scabies ovium*;
14. vezikularno oboljenje svinja - *Morbus vesicularis*
suum;
15. zarazna uzetost svinja - *Encephalomyelitis suum*.

II - MJERE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽIVOTINJA

Član 6.

Mjere za zdravstvenu zaštitu životinja predstavljaju osnovne mjere obavezne primjene ukupnog veterinarskog obezbjeđenja i zbrinjavanja u svim ratnim uslovima.

Član 7.

Mjesto, vrijeme trajanja, dijagnostička ispitivanja i druge uslove karantina za životinje iz uvoza određuje rješenjem Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede.

Član 8.

Svaku pojavu zarazne ili druge masovne bolesti životinja, ili sumnje na zaraznu bolest ili pojavu kontaminacije biološko-radiološko-hemijskim sredstvima, držalac životinja dužan je odmah prijaviti najbližoj ratnoj veterinarskoj stanici.

Član 9.

Ako držalac životinja ne preduzme sve potrebne ili naredene mjere za suzbijanje zarazne bolesti i dekontaminaciju, opštinski organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije obezbijediće izvršavanje ovih mjera.

Član 10.

Granice zaraženog i ugroženog područja i distrikte stacionarnih bolesti određuje opštinski organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije za čitavo područje opštine.

Granice i distrikte iz stava 1. ovog člana za područje okruga određuje okružni organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije.

Za područje više opština različitih okruga, granice i distrikte iz stava 1. ovog člana određuje Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede.

Član 11.

Radi sprečavanja i suzbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti životinja ili stručne obrade i liječenja većeg broja životinja kontaminiranih biološko-radiološko-hemijskim sredstvima, Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede može formirati ekipe veterinarskih radnika i upućivati ih na zaraženo, ugroženo ili kontaminirano područje.

Ekipe veterinarskih radnika iz stava 1. ovog člana može, po potrebi, formirati i okružni organ uprave nadležan za poslove veterinarstva.

Član 12.

Promet životinja i namirnica životinjskog porijekla van područja opštine, evakuacija životinja na područje druge opštine i disperzija životinja, vrše se pod kontrolom nadležnog opštinskog veterinarskog inspektora.

Član 13.

Izuzetno, u ratnim uslovima, van klaonice mogu se klasi životinje čije je meso namijenjeno javnoj potrošnji samo ako je životinja teško povrijeđena ili zbog povrede jako krvavi, ako se životinja nadula usljed ishrane ili ako zdravoj životinji prijeti opasnost od ugušenja zbog zastoja stranog tijela u jednjaku ili dušniku i ako je životinja povrijeđena električnom strujom ili udarom groma.

Obrada mlijeka i izrada proizvoda od mlijeka, obrada i prerada meda i sabiranje, sortiranje i pakovanje jaja, mogu se vršiti u objektima (prostorijama) u domaćinstvu, pod uslovom da se navedene djelatnosti prijave u roku od 24 sata nadležnom opštinskom veterinarskom inspektoru.

Meso i proizvodi pripremljeni pod uslovima iz stava 2. ovog člana mogu se staviti u promet za ishranu ljudi, ako je izvršen veterinarsko-sanitarni pregled.

III - ORGANIZACIJA VETERINARSTVA

Član 14.

Ratne veterinarske stanice vrše zdravstvenu zaštitu životinja, zaštitu stanovništva i pripadnika oružanih snaga od bolesti koje se na ljude mogu prenijeti sa životinja ili sirovina, proizvoda i otpadaka animalnog porijekla i preduzimaju pojedine mjere za unapređivanje stočarstva i zaštitu životine sredine.

Ratna veterinarska stanica poslove iz svog djelokruga vrši na području opštine za koju je osnovana.

Član 15.

Preduzeća, druga pravna lica, kao i drugi držaoci životinja koji se bave stočarskom proizvodnjom, odnosno uzgojem i držanjem životinja, dužni su da obezbijede stalnu zdravstvenu zaštitu životinja putem nadležne ratne veterinarske stanice.

Član 16.

Ratne veterinarske stanice dužne su da vrše zdravstvenu zaštitu životinja koje pripadaju oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine.

Član 17.

U cilju obavljanja poslova i zadataka iz člana 14. ove uredbe, u sprovođenju stručnih mjera, ratnim veterinarskim stanicama pridodaju se jedinice civilne zaštite za zaštitu i spašavanje životinja i životnih namirnica životinjskog porije-

kla, a po potrebi i druge jedinice civilne zaštite zajedno sa materijalno-tehničkim sredstvima.

Sa pridodatim jedinicama iz stava 1. ovog člana stručno-tehnički rukovodi ratna veterinarska stanica.

Član 18.

Radi potpunijeg i efikasnijeg ostvarivanja poslova veterinarstva, u ratne veterinarske stanice raspoređuju se diplomirani veterinari, veterinarski tehničari i drugi veterinarski radnici sa područja opštine.

U ratnu veterinarsku stanicu neće se rasporediti veterinarski radnici koji su raspoređeni na dužnosti u jedinicama oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine ili na prioritetne dužnosti u preduzećima, ustanovama i državnim organima.

Ratne veterinarske stanice preuzimaju sva veterinarska materijalna sredstva od društvenih pravnih lica i građana sa područja opštine, koja su potrebna za vršenje poslova veterinarstva u skladu sa ovom uredbom.

Po završetku ratnog stanja sredstva iz stava 1. ovog člana vraćaju se njihovim vlasnicima.

Način preuzimanja i naknada za korištenje sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa Uredbom o kriterijima i normativima raspoređivanja građana i materijalnih sredstava u oružane snage i druge potrebe odbrane ("Službeni list RBiH", broj 19/92).

Član 19.

Poslove iz člana 86. Zakona vrše ratne veterinarske stanice.

Član 20.

Ratna veterinarska stanica mora imati najmanje jednu veterinarsku ambulantu, a po potrebi može imati i više veterinarskih ambulanti na području opštine za koju je osnovana.

Veterinarska ambulanta ratne veterinarske stanice, osim određenih prostorija, mora imati posebnu prostoriju ili prostor i druge uslove za prihvatanje, smještaj i izolaciju zaraženih, na zarazu sumnjivih i kontaminiranih životinja.

Član 21.

Okružni veterinarski dijagnostički laboratoriji obezbjeđuju stalni uvid u epizootološku situaciju na području okruga i vrše stručnu kontrolu sprovođenja preventivnih cijepljenja i dijagnostičkih ispitivanja životinja, laboratorijska ispitivanja dijagnostičkog materijala u cilju utvrđivanja uzročnika zaraznih i drugih bolesti životinja i otkrivanja prisustva biološko-radiološko-hemijskih sredstava na životinjama, u zemljištu, ljudskoj i stočnoj hrani, kao i druge specijalističke poslove iz oblasti veterinarstva.

O poslovima iz stava 1. ovog člana Zavod za veterinarstvo Bosne i Hercegovine dužan je da najmanje jednom mjesečno, a u slučajevima pozitivnih nalaza laboratorijskih ispitivanja neposredno po njihovom utvrđivanju, izvještava okružne organe uprave nadležne za poslove veterinarstva i Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede.

Član 22.

Za vršenje poslova iz člana 21. ove uredbe, okružnim veterinarskim dijagnostičkim laboratorijama staviće se na raspolaganje sva potrebna veterinarska materijalno-tehnička sredstva na području okruga, uključujući i materijalno-tehnička sredstva štabova i jedinica civilne zaštite za zaštitu i spašavanje životinja i životnih namirnica životinjskog porijekla, izuzev onih sredstava koja se stavljaju na raspolaganje ratnim veterinarskim stanicama.

Sa materijalno-tehničkim sredstvima iz stava 1. ovog člana, u skladu sa potrebama, okružni veterinarski dijagnostički laboratoriji raspolažu u sporazumu sa štabovima civilne zaštite.

Okružni veterinarski dijagnostički laboratoriji u pravilu ne raspolažu materijalno-tehničkim sredstvima koja se nalaze u formacijama oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.

Član 23.

Visinu takse za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja i visinu takse za držanje pasa, kao i visinu i način naplate naknade za veterinarsko-sanitarne preglede propisuje ministar poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede.

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Ratne veterinarske stanice i okružne veterinarske dijagnostičke laboratorije iz člana 3. ove uredbe, opštine - okruzi dužni su osnovati u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 25.

Danom stupanja na snagu ove uredbe neće se primjenjivati odredbe čl. 4. do 6, čl. 16, 25, 40, 42, 55. i 86. Zakona.

Član 26.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1450/93

Predsjednik

18. februara 1993. godine
SarajevoPredsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

30

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

**UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM
O MJESEČNIM NOVČANIM PRIMANJIMA I
NOVČANIM NAKNADAMA PRIPADNIKA ORUŽANIH
SNAGA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I O
MATERIJALNOM OBEZBJEĐENJU NJIHOVIH
PORODICA ZA VRIJEME RATNOG STANJA**

Član 1.

Pripadniku oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: pripadnik oružanih snaga), za vrijeme ratnog stanja, pripada mjesečno novčano primanje i novčana naknada po odredbama ove uredbe.

Članovima porodice pripadnika oružanih snaga za vrijeme ratnog stanja, pripada materijalno obezbjeđenje po odredbama ove uredbe.

Član 2.

Pripadniku oružanih snaga, za vrijeme ratnog stanja, besplatno pripada: ishrana, odjeća, obuća i smještaj.

Član 3.

Pod mjesečnim novčanim primanjem pripadnika oružanih snaga, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se lični dohodak koji ostvaruje pripadnik oružanih snaga po odredbama propisa kojim se uređuju lični dohoci radnika Ministarstva odbrane i oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: oružane snage).

Član 4.

Pod materijalnim obezbjeđenjem članova porodice pripadnika oružanih snaga, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se iznos ličnog dohotka pripadnika oružanih snaga iz člana 3. ove uredbe, bez ratnog dodatka.

Član 5.

Pripadniku oružanih snaga pripada ratni dodatak u visini od 30% od ukupnog iznosa ličnog dohotka koji tom licu pripada po propisima o ličnim dohocima radnika Ministarstva odbrane i oružanih snaga (lični dohodak + minuli rad + varijabilni dio), koji su na snazi na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Član 6.

Za pripadnike oružanih snaga, koji su zbog borbene situacije odvojeni od članova porodičnog domaćinstva koje izdržavaju, nakon izdavanja isplatne knjižice iz člana 8. ove uredbe, jedinica oružanih snaga isplaćuje pripadniku oružanih snaga samo iznos ratnog dodatka.

Jedinica oružanih snaga, odnosno organ iz člana 3. stav 2. ove uredbe, članovima porodičnog domaćinstva isplaćuje materijalno obezbjeđenje u iznosu ličnog dohotka pripadnika oružanih snaga iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

Izuzetno, pripadnik oružanih snaga može odlučiti da se umjesto njegovoj porodici, njemu isplaćuje materijalno obezbjeđenje.

Član 8.

Članovima porodice pripadnika oružanih snaga isplaćuje se materijalno obezbjeđenje preko isplatne knjižice - isplatnih spiskova.

Opštinski štab odbrane, vojna jedinica ili vojna ustanova odnosno druga komanda oružanih snaga u kojoj se zatekne na službi pripadnik oružanih snaga, danom donošenja ove uredbe izdaje pripadniku oružanih snaga ili članovima njegove porodice isplatnu knjižicu.

Član 9.

Ukoliko zbog ratne situacije jedinica oružanih snaga nije u mogućnosti da članovima porodičnog domaćinstva pripadnika oružanih snaga izda isplatnu knjižicu materijalnog obezbjeđenja, to će učiniti opštinski štab odbrane mjesta prebivališta odnosno boravišta članova porodice pripadnika oružanih snaga.

Opštinski štab odbrane će redovnim putem izvijestiti Štab Vrhovne komande oružanih snaga o izdatim isplatnim knjižicama materijalnog obezbjeđenja pripadnika oružanih snaga koji se nalaze na službi u jedinicama oružanih snaga izvan opštinskog štaba, sa naznakom jedinice u kojoj se nalazi pripadnik oružanih snaga za čiju porodicu je izdata isplatna knjižica materijalnog obezbjeđenja.

Član 10.

Ako se isplatna knjižica iz člana 8. ove uredbe izgubi ili ako bude uništena odnosno oštećena imalac knjižice je dužan prijaviti organu iz člana 8. stav 2. ove uredbe, koji će odmah, izdati novu isplatnu knjižicu, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijavljivanja gubitka, uništenja odnosno oštećenja isplatne knjižice.

Član 11.

Štab Vrhovne komande oružanih snaga obezbijediće da se pripadniku oružanih snaga za koga je izdata isplatna knjižica materijalnog obezbjeđenja iz člana 8. stav 2. ne isplaćuje lični dohodak.

Član 12.

Materijalno obezbjeđenje predviđeno ovom uredbom isplaćuje se članovima porodice pripadnika oružanih snaga i pošlje smrti tog lica, sve dok se pravo članova porodice na materijalno obezbjeđenje ne reguliše po drugom osnovu.

Materijalno obezbjeđenje predviđeno ovom uredbom isplaćuje se i članovima porodice nestalog pripadnika oružanih snaga sve dok se, zavisno od okolnosti pod kojima je nestao pripadnik oružanih snaga, to pravo članova porodice ne reguliše po drugom osnovu.

Član 13.

Članovima porodice, u smislu ove uredbe, smatraju se:

- 1) bračni drug pripadnika oružanih snaga,
- 2) djeca pripadnika oružanih snaga (rođena u braku ili van braka, usvojena i pastorčad),
- 3) djeca bez roditelja (unučad, braća i sestre i druga djeca koju je pripadnik oružanih snaga izdržavao, ako su bez oba roditelja ili ako imaju jednog ili oba roditelja a oni su potpuno i trajno nesposobni za rad),
- 4) roditelji, očuh i maćeha, usvojilac, djeda i baba pripadnika oružanih snaga, ako su živili u zajedničkom domaćinstvu i ako ih je pripadnik oružanih snaga izdržavao.

Ako u jednoj porodici ima više pripadnika oružanih snaga na službi u oružanim snagama, pravo na materijalno obezbjeđenje članovi te porodice mogu ostvariti samo preko jednog od tih lica.

Član 14.

Ratni dodatak, materijalno obezbjeđenje i mjesečna novčana naknada pripadaju od prvog dana narednog mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe, a isplaćuje se mjesečno unazad.

Ratni dodatak isplaćuje vojna jedinica ili vojna ustanova u kojoj je na službi lice kome se isplata vrši.

Materijalno obezbjeđenje i mjesečnu novčanu naknadu isplaćuju banke ili pošte na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine.

Član 15.

Ratni dodatak, materijalno obezbjeđenje i mjesečna novčana naknada predviđeni ovom uredbom isplaćuju se na teret sredstava republičkog budžeta.

Član 16.

Ako zbog složenosti ratne situacije na određenoj teritoriji nije moguće da se članovima porodice pripadnika oružanih snaga isplaćuje materijalno obezbjeđenje, odnosno mjesečna novčana naknada, skupština opštine ili organ kojeg ona ovlasti obezbjeđuje prioriteto zbrinjavanje tih porodica u skladu sa navedenom situacijom i svojim materijalnim mogućnostima.

Član 17.

Pripadniku oružanih snaga kome za vrijeme ratnog stanja prestane služba u oružanim snagama, po potrebi službe, a ne bude raspoređen na druge poslove i zadatke, isplaćuje se mjesečna novčana naknada u visini osnovnog ličnog dohotka (osnovica za obračun ličnog dohotka pomnožena koeficijentom) sa dodacima (minuli rad), dok mu se pravo na materijalno obezbjeđenje ne reguliše po drugom osnovu.

Član 18.

Ovlašćuje se ministar finansija da u saglasnosti sa ministrom odbrane, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe - propiše obrazac isplatne knjižice iz člana 8. ove uredbe i da donose propise o načinu isplaćivanja materijalnog obezbjeđenja članovima porodice pripadnika oružanih snaga.

Član 19.

Isplaćivanje ratnog dodatka iz člana 5. ove uredbe i naknade iz čl. 15. i 16. ove uredbe vrši se u Armiji Republike Bosne i Hercegovine na način koji propiše ministar odbrane, a za jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova koje su prepočinjene Armiji Republike Bosne i Hercegovine, na način koji propiše ministar unutrašnjih poslova.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1445/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

31

Na osnovu Amandmana LI tačka 3. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRIMJENI ZAKONA O FINANSIRANJU OPŠTIH DRUŠTVENIH POTREBA

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o finansiranju opštih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", broj 11/92) u članu 23. iza stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Na sredstva koja Republika zaduženjem iz primarne emisije dobije od Narodne banke ne obračunava se i ne plaća kamata".

Dosadašnji stav 2. i 3. postaju stav 3. i 4.

Član 2.

Iza člana 23. dodaje se novi član 23a, koji glasi:

"Član 23a.

Republika može za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti obezbjeđivati nedostajuća sredstva za finansiranje potreba utvrđenih u republičkom budžetu putem pozajmica od pravnih lica.

Odluku o načinu i uslovima za prikupljanje sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Vlada Republike."

Član 3.

U članu 41. riječi: "zaključeno sa posljednjim danom perioda za koji je ratni budžet donesen" zamjenjuju se riječima "račun za cijelu 1992. godinu".

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1444/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

32

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

Član 1.

U Zakonu o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92) član 1. mijenja se i glasi:

"Radi ostvarivanja funkcija državne uprave u Republici Bosni i Hercegovini, u skladu sa Ustavom, ovim zakonom uređuje se ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti izvršnih organa društveno-političkih zajednica i organa uprave u vršenju funkcija državne uprave i njihovi odnosi u vršenju tih funkcija, organizacija organa uprave društveno-političkih zajednica, osnovna pitanja o inspekcijskom nadzoru, opšta pitanja o povjeravanju javnih ovlaštenja preduzećima i drugim pravnim licima, rukovođenje organima uprave, sredstva za rad organa uprave, radni odnosi radnika organa uprave, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje organa uprave".

Član 2.

U članu 14. stav 3. briše se.

Član 3.

U članu 16. riječ "Socijalističke" briše se.

Član 4.

U članu 19. u stavu 2. u alineji 2. u petom redu iza riječi "bezbjednosti" zarez se zamjenjuje riječju "i" a iza riječi "priprema" stavlja se tačka, a ostali dio teksta briše se.

Član 5.

U poglavlju 2) Ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti organa uprave dodaje se novi podnaslov "Zajedničke odredbe" a član 22. mijenja se.

"Organi uprave u okviru prava i dužnosti društveno-političke zajednice:

1. izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte skupština društveno-političkih zajednica i izvršnih organa;
2. sprovode utvrđenu politiku i smjernice skupštine društveno-političke zajednice;
3. odgovorni su za stanje u oblastima za koje su obrazovani;
4. prate stanje u oblastima za koje su obrazovani i pokreću inicijative za rješavanje pitanja u tim oblastima;
5. rješavaju u upravnim stvarima;
6. vrše upravni nadzor i druge upravne poslove;
7. pripremaju i predlažu propise i druge opšte akte;
8. vrše i druge stručne poslove za skupštinu društveno-političke zajednice i izvršni organ."

Član 6.

Iza člana 22. dodaje se novi podnaslov "Izvršavanje zakona drugih propisa i opštih akata" i novi član 22a. koji glasi:

"Član 22a.

Organi uprave izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte skupština društveno-političkih zajednica i propise i opšte akte izvršnih organa neposrednim primjenjivanjem tih zakona, propisa i akata, odnosno obezbjeđivanjem njihovog izvršenja, rješavanjem upravnih stvari, vršenjem upravnog nadzora i drugih upravnih poslova za koje su ovlašćeni i donošenjem propisa za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata kada su za to ovlašćeni zakonom, drugim propisom i opštim aktom."

Član 7.

Iza člana 23. dodaje se novi podnaslov "Odgovornost za stanje u određenoj oblasti".

Član 8.

U članu 24. u alineji 2. u drugom redu iza riječi "i" dodaju se riječi: "propise i opštih akata".

Član 9.

U članu 25. u alineji 1. riječi: "za razvoj socijalističkih odnosa i za ostvarivanje i jačanje opštenarodne odbrane i društvene samozaštite," brišu se.

Član 10.

Iza člana 27. dodaju se novi podnaslovi i članovi: "Praćenje stanja i davanje inicijativa" i novi čl. 27a, 27b. i 27c., "Rješavanje u upravnim stvarima" i novi član 27d., "Vršenje upravnog nadzora" i novi članovi 27e, 27f, 27g, 27h, 27i. i 27j. i "Pripremanje i predlaganje propisa i drugih opštih akata" i novi članovi 27k, 27l, 27m. i 27n. koji glase:

"Praćenje stanja i davanje inicijativa"

"Član 27a.

Organi uprave, u okviru svojih prava i dužnosti, prate stanje u oblastima za koje su obrazovani, a posebno: sprovođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, naročito sa stanovišta efikasnog ostvarivanja i zaštite prava i interesa građana, preduzeća i drugih pravnih lica; analiziraju pojave i kretanja od značaja za ostvarivanje i dalje razvijanje društvenih odnosa i za ostvarivanje prava i dužnosti skupština društveno-političkih zajednica i izvršnih organa i utvrđuju uzroke tih pojava i kretanja i njihove posljedice.

Član 27b.

Organi uprave prate stanje u oblastima za koje su obrazovani na osnovu podataka koje sami prikupljaju kada su za to ovlašćeni zakonom, kao i na osnovu podataka koje prikupljaju, obrađuju i iskazuju, odnosno dostavljaju drugi ovlašćeni organi, organizacije i službe.

Podatke organa, organizacija i službi ovlašćenih za prikupljanje i obradu podataka, organi uprave koriste kao službene podatke.

Član 27c.

Organi uprave odgovorni su za trajno i kontinuirano praćenje stanja u oblastima za koje su obrazovani, za potpunost i ažurnost podataka i obavještenja, i za stručnu osnovanost ocjene o stanju i pojavama i inicijativa pokrenutih za rješavanje odgovarajućih pitanja. Organi uprave učestvuju, u okviru društvenog sistema informisanja, u utvrđivanju programa statističkih i drugih istraživanja i analiza neophodnih za ostvarivanje praćenja stanja u oblastima za koje su obrazovani.

Rješavanje u upravnim stvarima**Član 27d.**

U rješavanju u upravnim stvarima organi uprave, neposredno primjenjujući propise, odlučuju o pravima, obavezama ili na zakonu zasnovanim interesima građana, preduzeća i drugih pravnih lica, vode postupak i vrše radnje i preduzimaju mjere za koje su ovlašćeni zakonom.

Vršenje upravnog nadzora**Član 27e.**

Organi uprave vrše upravni nadzor kada su za to ovlašćeni zakonom, odnosno odlukom skupštine opštine. Upravni nadzor iz stava 1. ovog člana obuhvata:

- 1) nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava o pravima i dužnostima građana i preduzeća i drugih pravnih lica.
- 2) nadzor nad zakonitošću rada preduzeća i drugih pravnih lica.
- 3) inspekcijski nadzor.

Član 27f.

Organi uprave, u vršenju upravnog nadzora, kontrolišu, kada su za to ovlašćeni zakonom, zakonitost upravnih akata organa uprave, preduzeća i drugih pravnih lica koje oni donose u vršenju javnih ovlašćenja, odnosno preduzimaju mjere za koje su ovlašćeni zakonom.

Član 27g.

U okviru nadzora nad zakonitošću rada preduzeća i drugih pravnih lica, organi uprave:

- 1) prate, u okviru nadležnosti koje su im utvrđene, zakonitost opštih akata preduzeća i drugih pravnih lica, obavještauju o tome skupštinu društveno-političke zajednice, odnosno izvršni organ i predlažu preduzimanje odgovarajućih mjera, odnosno preduzimaju mjere za koje su ovlašćeni;

- 2) vrše, kada su za to ovlašćeni zakonom ili na zakonu zasnovanom odlukom skupštine opštine, određena prava nadzora nad vršenjem javnih ovlašćenja od strane preduzeća i drugih pravnih lica kojima je povjereno vršenje tih ovlašćenja, kao i određena prava nadzora nad radom, odnosno zakonitošću rada preduzeća i drugih pravnih lica koja vrše djelatnost, odnosno poslove od posebnog društvenog interesa.

Član 27h.

Inspekcijski nadzor vrše organi uprave. Organi uprave, u vršenju inspekcijskog nadzora u okviru svojih prava i dužnosti, ostvaruju neposredan uvid u poslovanje i postupanje preduzeća i drugih pravnih lica, građana i građanskih pravnih lica u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, preduzimaju upravne i druge mjere za koje su ovlašćeni zakonom, odnosno odlukom skupštine opštine.

Član 27i.

Vršenje određenih stručnih poslova inspekcijskog nadzora (ekspertize, ispitivanja i sl.) može se zakonom, odnosno na zakonu zasnovanom odlukom skupštine opštine povjeriti specijalizovanom preduzeću ili stručnoj službi drugog pravnog lica naročito ako su za njihovo obavljanje potrebna posebna stručna znanja (tehničkih i drugih struka) ili primjena naučnih ili posebnih stručnih metoda koji se mogu obezbijediti samo posebnom opremom (laboratorije i dr.), a za koje ne postoje tehničke i druge mogućnosti da se vrše u organu uprave.

Poslovi iz stava 1. ovog člana ne mogu se povjeriti preduzećima i drugim pravnim licima, odnosno službama, ako bi njihovo vršenje bilo nespojivo sa položajem tih preduzeća i drugih pravnih lica, odnosno službi.

Član 27j.

Izvršni organi, nadležni organi uprave i drugi ovlašćeni državni organi imaju pravo da zahtijevaju od organa uprave nadležnih za poslove upravnog nadzora pokretanje, odnosno vođenje, postupka radi utvrđivanja stanja, odnosno preduzimanja mjera.

Ako organi uprave nadležni za poslove upravnog nadzora utvrde da se nisu stekli uslovi utvrđeni zakonom za pokretanje, odnosno vođenje postupka ili preduzimanje mjera iz stava 1. ovog člana, o tome će obavijestiti, uz odgovarajuće obrazloženje, organe koji su zahtijevali, pokretanje, odnosno vođenje takvog postupka ili preduzimanje odgovarajućih mjera.

Pripremanje i predlaganje propisa i drugih opštih akata**Član 27k.**

Organi uprave, u okviru svog djelokruga, pripremaju propise i druge opšte akte za skupštinu društveno-političke zajed-

nice, odnosno izvršni organ u skladu sa programima rada skupštine i izvršnog organa i dužni su da te propise i opšte akte pripremaju na njihov zahtjev. Propise i opšte akte organi uprave pripremaju i po sopstvenoj inicijativi i mogu podnositi izvršnom organu nacрте i prijedloge zakona i opštih akata za čije donošenje daju inicijativu.

Član 27l.

Organi uprave, u okviru svog djelokruga, izrduju analitičke, informativne i druge materijale za skupštinu društveno-političke zajednice i izvršni organ. Pri izradi tih materijala, organi uprave sarađuju međusobno, kao i sa stručnim, odnosno naučnim organizacijama, a mogu tim organizacijama povjeriti i samostalnu izradu pojedinih materijala, ako su za njihovu izradu potrebna složena istraživanja ili primjena posebnih stručnih i naučnih metoda koji se ne mogu obezbijediti u organu uprave.

Član 27m.

Ako sprovođenje propisa i opštih akata, ili predloga sadržanih u analitičkim, informativnim ili drugim materijalima koje pripremaju organi uprave zahtijeva materijalne izdatke ili preduzimanje organizacionih i drugih mjera, organi uprave dužni su da u obrazloženju predloga tih propisa i opštih akata, kao i analitičkih, informativnih i drugih materijala, naznače iznos sredstava koja su potrebna za sprovođenje predloga i izvore iz kojih treba obezbijediti potrebna sredstva.

Član 27n.

Kada propise i opšte akte pripremaju ovlašćeni predlagaci, poslanici u Skupštini RBiH odnosno odbornici u skupštinama društveno-političkih zajednica, ili kada oni traže obavještenje o odgovarajućim pitanjima od značaja za vršenje njihovih funkcija, organi uprave dužni su da im daju odgovarajuće podatke i obavještenja, kao i stručna mišljenja o pitanjima iz svog djelokruga."

Član 11.

U članu 30. riječ "Socijalistička" briše se, a riječ "SRBiH" zamjenjuje se riječju "RBiH".

Član 12.

Iza člana 52. odjeljak "5) Sukob nadležnosti i izuzeće" i čl. 53. i 54. brišu se.

Član 13.

U članu 56. u stavu 1., u članu 58. u stavu 1., u članu 60. i članu 64. u stavu 1. riječi "saveznih i republičkih" brišu se.

Član 14.

Član 67. briše se.

Član 15.

Član 69. briše se.

Član 16.

U članu 89. dodaje se novi stav 1. koji glasi:
"Organi uprave obrazuju se zakonom, odnosno odlukom skupštine opštine".

Dosadašnji st. 1. i 2. postaju st. 2. i 3.

Član 17.

Iza člana 102. u odjeljku 2) u nazivu pododjeljka a) iza riječi "opštinske" dodaje se riječ "upravne".

Član 18.

U članu 109. u stavu 1. iza riječi "ministarstva" umjesto riječi "i" stavlja se zarez a iza riječi "uprave" dodaju se riječi "i republički inspektorati".

Član 19.

U članu 110. riječi: "saveznih i republičkih" brišu se.

Član 20.

Iza člana 112. dodaje se novi član 112a. koji glasi:

"Član 112a.

Republički inspektorati obrazuju se za vršenje neposrednog nadzora nad izvršavanjem propisa od strane preduzeća i drugih pravnih lica u oblastima u kojima su republički organi uprave nadležni za izvršavanje zakona i drugih propisa."

Član 21.

U članu 115. stav 1. mijenja se i glasi:

"U sastavu ministarstva mogu se obrazovati republičke uprave, republički inspektorati i republičke upravne organizacije".

Član 22.

Iza člana 117. dodaju se novi čl. 117a, 117b, 117c. i 117d. koji glase:

"Član 117a.

Vlada obrazuje stručne, tehničke i druge službe koje su potrebne za izvršavanje njenih prava i dužnosti. Za vršenje određenih poslova za potrebe Vlade, republičkih organa uprave i republičkih upravnih organizacija, Vlada može obrazovati zajedničke stručne, tehničke i druge službe.

Aktom o obrazovanju službe i utvrđivanju njenog djelokruga može se, ako to priroda poslova i zadataka zahtijeva, odrediti da služba ima svojstvo pravnog lica.

Član 117b.

Vlada može obrazovati sekretarijate u Vladi, biroe, centre i druge samostalne stručne službe za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova za potrebe Vlade, republičkih organa uprave i republičkih upravnih organizacija.

Član 117c.

Vlada može obrazovati organizacije i druge službe za saradnju sa međunarodnim organizacijama, u skladu sa obavezama preduzetim međunarodnim ugovorima, i određuje njihov djelokrug, ovlašćenja i odgovornosti.

Član 117d.

Vlada vrši nadzor nad radom stručnih, tehničkih i drugih službi koje obrazuje.

Aktom o obrazovanju pojedinih službi može, se ako to priroda poslova i zadataka zahtijeva, propisati da nadzor nad radom tih službi ili određena prava prema tim službama vrši odgovarajući republički organ uprave."

Član 23.

U članu 118. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti funkcioner koji rukovodi organom uprave može donositi pravilnike, naredbe i uputstva i kada na to nije ovlašten propisima ili opštim aktima iz prethodnog stava."

Dosadašnji st. 2. 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 24.

Član 126. mijenja se i glasi:

"Postupak inspeksijskog nadzora inspektor pokreće i vodi po službenoj dužnosti i prema odredbama Zakona o opštem upravnom postupku preuzetog Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o opštem upravnom postupku u Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list RBiH", broj 2/92) kao republički zakon (u daljem tekstu: Zakon o opštem upravnom postupku)".

Član 25.

U članu 131. riječi: "odnosno kontrole sprovođenja društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma za koje je to zakonom određeno," brišu se.

Član 26.

U članu 134. alineji 3. riječi:

"odnosno sa društvenim dogovorom ili samoupravnim sporazumom," brišu se.

Član 27.

U članu 136. riječi: "kao i društvenog dogovora ili samoupravnog sporazuma", brišu se.

Član 28.

U članu 139. riječi: "saveznih i republičkih" brišu se.

Član 29.

U članu 142. riječi: "a naročito sa organima samoupravne radničke kontrole i drugim organima društvene samozaštite," brišu se.

Član 30.

U članu 156. riječi: "i narodnosti Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Republike Bosne i Hercegovine".

Član 31.

U članu 178a. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Ostavka, odnosno razrješenje izvršnog organa društveno-političke zajednice, povlači razrješenje funkcionera koji rukovodi organom uprave i njegovog zamjenika.

Funkcioneri iz stava 1. ovog člana ostaju na dužnosti do imenovanja funkcionera koji će rukovoditi organom uprave i njihovih zamjenika."

U stavu 3. iza riječi "uprave" umjesto zareza stavlja se riječ "i" a u drugom redu riječi: "i rukovodeći radnik" brišu se.

Član 32.

U članu 187. stav 2. mijenja se i glasi:

"U ministarstvu se može, u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, postaviti jedan ili više podsekretara."

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"U ministarstvu se mogu postavljati savjetnici ministara.

U Ministarstvu za inostrane poslove mogu se postaviti ambasadori."

Iza stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8. koji glase:

"Savjetnici ministra postavljaju se za vršenje poslova koji zahtijevaju posebnu stručnost i samostalnost u radu.

Ambasadori u Ministarstvu inostranih poslova postavljaju se za samostalno vršenje poslova koji zahtijevaju posebnu stručnost i samostalnost u radu."

Dosadašnji st. 3, 4, 5. i 6. postaju st. 5, 6, 7. i 8. a novi st. 7. i 8. postaju st. 9. i 10.

Član 33.

Član 188. mijenja se i glasi:

"Rukovodeće radnike iz člana 187. ovog zakona postavlja i razrješava Vlada, na prijedlog ministra."

Rukovodeći radnici u republičkoj upravi postavljaju se na vrijeme od četiri godine bez javnog konkursa.

Po isteku vremena na koje su postavljeni, rukovodeći radnici u republičkoj upravi mogu se ponovo postaviti na istu dužnost."

Član 34.

U članu 190. u alineji 1. riječi: "radne zajednice" zamjenjuju se riječima: "organa uprave".

Član 35.

Iza člana 197. u odjeljku 2) riječi: "radne zajednice" brišu se.

Član 36.

U članu 198. u stavu 1. riječi: "Radna zajednica organa uprave" zamjenjuju se riječima: "Organ uprave".

U stavu 2. riječi: "radne zajednice" brišu se.

Član 37.

U članu 199. u stavu 1. riječi: "radne zajednice" brišu se.

U stavu 3. iza riječi "donosi" dodaje se riječ "funkcioner" a riječi "radna zajednica po pribavljenom mišljenju funkcionera" brišu se.

Član 38.

U članu 200. stav 1. briše se.

U stavu 2. koji postaje stav 1. riječi: "iz prethodnog stava" zamjenjuju se riječima: "za plate radnika", a riječi: "radne zajednice" brišu se.

Član 39.

U članu 202. stav 2. mijenja se i glasi:

"Prema vrsti i složenosti poslova i zadataka, odnosno stručne spreme radnika utvrđuju se grupe poslova i zadataka sa koeficijentima:

1. najsloženiji poslovi i zadaci u republičkim organima uprave od 3,6 do 4,5

2. najsloženiji poslovi i zadaci u opštinskim organima uprave od 2,9 do 3,5

3. složeni poslovi i zadaci u organima iz tač. 1. i 2. ovog stava od 2,2 do 2,8

4. jednostavniji poslovi i zadaci u organima iz tač. 1. i 2. ovog stava od 1,6 do 2,1

5. poslovi i zadaci u organima iz tač. 1. i 2. ovog stava koje obavljaju visokokvalifikovani radnici od 2,2 do 2,8

6. poslovi i zadaci u organima iz tač. 1. i 2. ovog stava koje obavljaju kvalifikovani radnici od 1,6 do 2,1

7. poslovi i zadaci u organima iz tač. 1. i 2. ovog stava koje obavljaju polukvalifikovani radnici od 1,4 do 1,5

8. poslovi i zadaci pomoćnih djelatnosti i poslovi i zadaci koje obavljaju nekvalifikovani radnici u organima iz tač. 1. i 2. ovog stava od 1,0 do 1,3."

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Koeficijenti utvrđeni za poslove i zadatke iz nadležnosti republičkih organa uprave primjenjuju se i na poslove i zadatke istog stepena složenosti u okružnim organima uprave."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 40.

U članu 203. u trećem redu iza riječi "organizacijama" riječi: "kao i poslovi i zadatke" zamjenjuju se riječima "poslova i zadataka" a u petom redu iza riječi "odbranu dodaju se riječi: "kao i poslova i zadataka pripadnika oružanih snaga".

Član 41.

Iza člana 204. dodaje se novi član 204a koji glasi:

"Član 204a

Za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti Vlada može utvrditi drugu osnovicu za utvrđivanje plata radnika.

Osnovicu za obračun plata radnika diplomatsko-konzularnih i drugih predstavništava Republike, radnika odjela za ekonomske i humanitarne poslove pri ambasadi i radnika u logističkim centrima u inostranstvu iskazanu u valuti zemlje u kojoj radnik radi, utvrđuje Vlada."

Član 42.

U članu 208. u stavu 1. u prvom i četvrtom redu riječi: "u radnoj zajednici" brišu se.

U stavu 2. riječi: "radna zajednica organa uprave" zamjenjuju se riječima: "organ uprave".

Član 43.

U članu 209. riječi: "radnoj zajednici" zamjenjuju se riječima: "organu uprave".

Član 44.

U članu 210. stav 1. briše se.

Stav 2. postaje stav 1.

U stavu 3., koji postaje stav 2., riječi: "radna zajednica u saglasnosti sa funkcionerom" zamjenjuju se riječima: "funkcioner".

Stav 4. briše se.

Član 45.

Čl. 212. i 213. brišu se.

Član 46.

Glava "X Samoupravljanje radnika u radnim zajednicama organa uprave" i čl. 222. do 236. brišu se.

Član 47.

U članu 237. u stavu 2. u alineji 1. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "RBH".

Član 48.

U članu 238. u stavu 1. riječi: "socijalističkog samoupravnog uređenja i bezbjednosti SFRJ" zamjenjuju se riječima: "društvenog uređenja i bezbjednosti Republike Bosne i Hercegovine."

Član 49.

U članu 296. u stavu 2. iza alineje 25. dodaje se nova alineja 26. koja glasi:

"- organizovanje štrajka, odnosno učešće u štrajku suprotno odredbama ovog zakona;"

Dosadašnje alineje 27. i 28. postaju alineje 28. i 29.

Član 50.

Iza člana 321. dodaje se novi odjeljak 14a) i novi čl. 321a, 321b, 321c. i 321d. koji glase:

"14a) Pravo na štrajk

Član 321a.

Radnici organa uprave ostvaruju pravo na štrajk pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o štrajku, preuzetim Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o štrajku u Republici Bosni i Hercegovini, kao republički zakon ("Službeni list RBiH", broj 2/92) ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 321b.

Radnici organa uprave ostvaruju pravo na štrajk pod uslovom da se štrajkom bitno ne ugrožava ostvarivanje funkcije organa uprave, koji se odnose na ostvarivanja poslova i zadataka osnovne djelatnosti organa uprave, a koji se zbog potrebe hitnog postupanja ne mogu odlagati, kao i poslova i zadataka čije obavljanje je u neposrednoj vezi sa vršenjem tih poslova i zadataka.

Za vrijeme štrajka mora se obezbijediti i vršenje poslova i zadataka čije vršenje je potrebno radi zaštite javnog interesa ili radi ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza građana i pravnih lica u upravnom postupku kod organa uprave usljed čijeg neblagovremenog obavljanja mogu nastati štetne posljedice.

Način obezbjeđenja vršenja poslova i zadataka iz prethodnih stavova za vrijeme štrajka određuje funkcioner koji rukovodi organom uprave na prijedlog štrajkačkog odbora.

Član 321c.

Štrajkački odbor je dužan da štrajk najavi funkcioneru koji rukovodi organom uprave najkasnije sedam dana prije početka štrajka i da dostavi odluku o stupanju u štrajk.

U sporazumnom rješavanju nastalog spora učestvuju štrajkački odbor, predstavnici sindikata - ako sindikat ne obavlja funkciju štrajkačkog odbora, funkcioner koji rukovodi organom uprave i predstavnik izvršnog organa.

Član 321d.

Radnici su dužni prekinuti štrajk ako izvršni organ ocijeni da bi povredom odredaba člana 321b. ovog zakona mogla da nastupi neposredna opasnost ili izuzetno teške posljedice za život i zdravlje ljudi ili njihovu bezbjednost i bezbjednost imovine ili druge štetne neotklonjive posljedice. Prekid štrajka u slučaju iz prethodnog stava naređuje funkcioner koji rukovodi organom uprave..".

Član 51.

U članu 345. riječi: "suda udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "redovnog suda".

Član 52.

Član 349. mijenja se i glasi:

"Odredbe ovog zakona u sredstvima za rad i radnim odnosima radnika organa uprave primjenjuju se i na pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ako zakonom i drugim propisom nije drukčije određeno."

Član 53.

U članu 350. u stavu 1. u uvodnoj rečenici riječi: "10.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "30.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "2.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 54.

U članu 351. u stavu 1. riječi: "15.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "30.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "5.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 55.

U članu 352. u stavu 1. riječi: "10.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "30.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "2.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 56.

U članu 353. riječi: "3.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 57.

Radnicima organa uprave koji nisu državljani Republike Bosne i Hercegovine prestaje radni odnos, po sili zakona, ako

u roku od šest mjeseci po prestanku neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja ne steknu ovo državljanstvo, u skladu sa zakonom.

Član 58.

Ovlašćuje se Komisija za organizaciona i kadrovska pitanja Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o državnoj upravi.

Član 59.

U tekstu Zakona riječi: "lični dohoci" u različitim padežima zamjenjuju se riječju "plata" u odgovarajućem padežu.

Član 60.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1448/93

18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

33

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKON- SKOM SNAGOM O OBRAZOVANJU I RADU OKRUGA

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 14/92, 18/92 i 21/92), u članu 8. stav 1. tačka 6. briše se:

Dosadašnje tač. 7. i 8. postaju tač. 6. i 7.

Član 2.

U članu 8. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Organizovanje oružane borbe na području okruga i rukovođenje oružanom borbom, vrši Vrhovna komanda oružanih snaga Republike u skladu sa planovima odbrane Republike i okruga a realizuje preko Štaba Vrhovne komande oružanih snaga Republike.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1443/93

18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

34

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA ZAKONA O FIZIČKOJ KULTURI

Član 1.

U Zakonu o fizičkoj kulturi ("Službeni list SRBiH", br. 24/91) u članu 44. u stavu 1. riječi: "10.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

U stavu 3. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 2.

U članu 45. u stavu 1. riječi: "10.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

U stavu 3. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 3.

U članu 46. u stavu 1. riječi: "10.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

U stavu 3. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 4.

U članu 47. u stavu 1. riječi: "10.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

U stavu 3. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 5.

U članu 48. u stavu 1. riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 100.000".

U stavu 2. riječi: "500 do 3.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 20.000".

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1412/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

35

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU

Član 1.

U Zakonu o autorskom pravu koji je preuzet i primjenjuje se kao republički zakon Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92) u članu 103. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "4.500 do 45.000" zamjenjuju se riječima: "80.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "15.000 do 25.000".

Član 2.

U članu 103a. u stavu 1. riječi: "4.500 do 45.000" zamjenjuju se riječima: "80.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "15.000 do 25.000".

Član 3.

U članu 104. u stavu 1. riječi: "4.000 do 40.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "500 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 4.

U članu 105. riječi: "500 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 5.

U članu 105a. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "4.000 do 40.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "500 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1413/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

36

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O USLOVIMA ZA OBJAVLJIVANJE LIČNIH SPISA, PORTRETA, FOTOGRAFIJA, FILMOVA I FONOGRAMA

Član 1.

U Zakonu o uslovima za objavljivanje ličnih spisa, portreta, fotografija, filmova i fonograma ("Službeni list SRBiH", br. 33/80 i 12/87) u članu 8. u stavu 1. broj "3.000.000" zamjenjuje se brojem "120.000".

U stavu 2. broj "50.000" zamjenjuje se brojem "25.000".

Član 2.

U članu 9. broj "50.000" zamjenjuje se brojem "25.000".

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1414/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

37

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I KORIŠĆENJU KULTURNO-ISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEDA

Član 1.

U Zakonu o zaštiti i korišćenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljedstva ("Službeni list SRBiH", br. 20/85 i 12/87) u članu 105. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "50.000 do 250.000" zamjenjuju se riječima: "80.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "5.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "15.000 do 25.000".

Član 2.

U članu 106. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "20.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "60.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "5.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

U stavu 3. riječi: "5.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 3.

U članu 107. u stavu 1. riječi: "30.000 do 150.000" zamjenjuju se riječima: "60.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "5.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 4.

U članu 108. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "10.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima: "60.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "3.000 do 30.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

U stavu 3. riječi: "3.000 do 30.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 5.

U članu 109. u stavu 1. riječi: "5.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 100.000".

U stavu 2. riječi: "5.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 20.000".

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1415/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

38

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA ZAKONA O DOSTAVLJANJU ŠTAMPANIH STVARI ODREĐENIM ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA

Član 1.

U Zakonu o dostavljanju štampanih stvari određenim organizacijama udruženog rada ("Službeni list SRBiH", br. 10/78 i 12/87) u članu 16. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "50.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 100.000".

U stavu 2. riječi: "10.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 20.000".

Član 2.

U članu 17. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "50.000 do 150.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 80.000".

U stavu 2. riječi: "5.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "5.000 do 15.000".

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1416/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

39

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SLOBODNIH AUTORSKIH DJELA I NARODNIH TVOREVINA

Član 1.

U Zakonu o naknadama za korišćenje slobodnih autorskih djela i narodnih tvorevina ("Službeni list SRBiH", broj 39/90) u članu 16. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "1.000 do 2.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "500 do 3.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

U stavu 3. riječi: "500 do 3.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1417/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

40

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA ZAKONA O ESTRADNOJ DJELATNOSTI

Član 1.

U Zakonu o estradnoj djelatnosti ("Službeni list SRBiH", br. 25/84, 5/88 i 20/90) u članu 46. u stavu 1. riječi: "10.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

U stavu 3. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 2.

U članu 47. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 100.000".

U stavu 2. riječi: "500 do 3.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 20.000".

U stavu 3. riječi: "500 do 3.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 20.000".

Član 3.

U članu 48. u stavu 1. riječi: "3.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 100.000".

U stavu 2. riječi: "300 do 1.500" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 15.000".

U stavu 3. riječi: "300 do 1.500" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 15.000".

Član 4.

U članu 49. u stavu 1. riječi: "5.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 100.000".

U stavu 2. riječi: "500 do 3.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 20.000".

U stavu 3. riječi: "500 do 3.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 20.000".

Član 5.

U članu 50. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "15.000 do 25.000".

Član 6.

U članu 51. riječi: "500 do 3.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 20.000".

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1418/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

41

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA ZAKONA O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI

Član 1.

U Zakonu o izdavačkoj djelatnosti ("Službeni list SRBiH", broj 35/90) u članu 18. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "10.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

U stavu 3. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

Član 2.

U članu 19. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "10.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 120.000".

U stavu 2. riječi: "1.000 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000".

**Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.**

**Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.**

**Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.**

**Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.**

**Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.**

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI

Član 1.

U Zakonu o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH", br. 38/79, 4/89, 29/90 i 22/91) i ("Službeni list RBiH", broj 21/92) u članu 44. stav 1. broj "1.500" zamjenjuje se brojem "4.000".

U stavu 3. broj "150" zamjenjuje se brojem "400".

Član 2.

U članu 45. broj "60" zamjenjuje se brojem "300".

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1428/93
18. februara 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

51

Na osnovu člana 16. tačka 19. Uredbe sa zakonskom snagom o odbrani ("Službeni list RBiH", br. 4/92 i 9/92) i člana 45. stav 2. Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 33/90 i "Službeni list RBiH", br. 4/92, 19/92 i 23/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU DIREKTORIJA PROJEKTA "GRIJANJE OPKOLJENOG SARAJEVA"

I

Projektom "Grijanje opkoljenog Sarajeva", čija realizacija podrazumijeva ugradnju uređaja i materijala za korišćenje prirodnog plina, dobivenih u vidu humanitarne pomoći, rukovodit će Direktorij projekta "Grijanje opkoljenog Sarajeva" (u daljem tekstu: Direktorij).

Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije vršit će upravljanje i realizaciju projekta "Grijanje opkoljenog Sarajeva".

II

Direktorij iz tačke I ove odluke sastavljen je od pet članova i rukovodioca, i to:

1. dr Muhamed Zlatar, Izvršni odbor Skupštine grada Sarajeva, član;
 2. Saša Mirković, Agencija za distribuciju humanitarne pomoći Vlade Republike Bosne i Hercegovine, član;
 3. Fuad Babić, Civilna zaštita grada Sarajeva, član;
 4. Salih Selmanović, Javno preduzeće Sarajevo gas, Sarajevo, član;
 5. Vahid Tanović, preduzeće EGT - Sarajevo, član;
- Rukovodilac Direktorija je dr Alija Muharemović, pomoćnik ministra energetike, rudarstva i industrije.

III

Direktorij će odmah sačiniti tehnološku šemu realizacije projekta "Grijanje opkoljenog Sarajeva" i izvršiti sve potrebne pripreme za efikasno otpočinjanje realizacije projekta.

Nadzor nad sprovođenjem projekta vršit će Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije i gradski organ uprave nadležan za poslove privrede.

IV

Sve aktivnosti u vezi sa ugradnjom uređaja i materijala za korišćenje prirodnog plina, dobivenih u vidu humanitarne pomoći po bilo kom osnovu, realizirat će se kao jedinstveni projekat, pod rukovodstvom Direktorija.

V

O izvršenju ove odluke Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije povremeno će informisati Vladu Republike Bosne i Hercegovine, a najmanje petnaestodnevno.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 54/93
26. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

52

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU PODSEKRETARA U MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA

Za podsekretara u Ministarstvu inostranih poslova postavlja se SULEJMAN SULJIĆ.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 23/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

53

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA

Za pomoćnika ministra inostranih poslova postavlja se dr FAHRUDIN ŠEBIĆ.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 25/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

54

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA

Za pomoćnika ministra inostranih poslova postavlja se VLADISLAV POGARČIĆ.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 24/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

55

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA

Za pomoćnika ministra inostranih poslova postavlja se MILOVAN DODIK.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 26/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

56

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi -
Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91
i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike
Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA SEKRETARA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Za pomoćnika sekretara Službe za zajedničke poslove re-
publičkih organa postavlja se MLADEN MARIĆ.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 32/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

57

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi -
Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91
i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike
Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA SEKRETARA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Za pomoćnika sekretara Službe za zajedničke poslove re-
publičkih organa postavlja se AZRA GRADINČIĆ.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 31/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

58

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi -
Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91
i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike
Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA SEKRETARA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Razrješava se MARTINA JAKOVAC-ŠKOBIĆ dužnosti
pomoćnika sekretara Službe za zajedničke poslove republičkih
organa, sa 16. 11. 1992. godine, zbog samovoljnog napuštanja
posla.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 30/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

59

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi -
Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91
i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike
Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA SEKRETARA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Razrješava se ZRINKA MONTANARI dužnosti pomoćni-
ka sekretara Službe za zajedničke poslove republičkih organa,
sa 23. 11. 1992. godine, zbog samovoljnog napuštanja posla.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 30/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

60

Na osnovu člana 188. Zakona o državnoj upravi -
Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91
i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike
Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU GLAVNOG REPUBLIČKOG INSEKTORA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I EKSPLOZIJE

Za glavnog republičkog inspektora za zaštitu od požara i
eksplozija u Ministarstvu unutrašnjih poslova postavlja se TO-
MISLAV BUKŠA.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 27/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

61

Na osnovu člana 21. Zakona o javnom pravobranilaštvu
("Službeni list SRBiH", br. 2/89 i 33/89 i "Službeni list RBiH",
br. 6/92 i 9/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIIOCA

Razrješava se NADA IVANIŠEVIĆ dužnosti pomoćnika
republičkog javnog pravobranioca, sa 31. 12. 1992. godine,
zbog neopravdanog izostajanja sa posla duže od 20 dana.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 28/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

62

Na osnovu člana 182. stav 4. Zakona o državnoj upravi -
Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91
i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), Vlada Republike
Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU DIREKTORA AGENCIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU HUMANITARNE POMOĆI

Za direktora Agencije Republike Bosne i Hercegovine za
prijem i distribuciju humanitarne pomoći postavlja se dr AZIZ
SUNJE.

Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 22/93
11. februara 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

63

Na osnovu člana 37. stava 5. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 34/84, 41/87, 41/89 i 33/90), ministar rada i socijalne politike, izdaje

NAREDBU

O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA
PRIMANJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA OD 1.
DECEMBRA 1992. GODINE

1. Mjesečni novčani iznosi civilne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, dodatne novčane pomoći, dodatka za člana porodice nesposobnog za rad i dodatka za samohranost, kao i imovinski cenzus povećavaju se za 76,80% u odnosu na isplate izvršene u novembru 1992. godine, i to počev od 1. decembra 1992. godine i iznose:

1) Civilna invalidnina	
I grupa - 100% tjelesnog oštećenja za lica kojima je za osnovne životne potrebe potrebna njega i pomoć drugog lica	54.184,00 dinara
II grupa - 100% tjelesnog oštećenja	39.246,00 dinara
III grupa - 90% tjelesnog oštećenja	29.587,00 dinara
IV grupa - 80% tjelesnog oštećenja	23.718,00 dinara
V grupa - 70% tjelesnog oštećenja	15.640,00 dinara
VI grupa - 60% tjelesnog oštećenja	9.683,00 dinara
2) Dodatak za njegu i pomoć drugog lica	35.745,00 dinara
3) Dodatna novčana pomoć	12.710,00 dinara
4) Dodatak za člana porodice nesposobnog za rad	6.351,00 dinara
5) Dodatak za samohranost	6.351,00 dinara
6) Imovinski cenzus	9.365,00 dinara
2. Dodatna novčana pomoć iznosi 12.710,00 dinara ako mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 9.365,00 dinara.	

3. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a tač. 1. i 2. primjenjivaće se od 1. decembra 1992. godine.

Broj 04/2-534-29/93

Za ministra

15. februara 1993. godine potpredsjednik Vlade RBiH,
Sarajevo dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

64

Na osnovu člana 37. stava 5. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 34/84, 41/87, 41/89 i 33/90), ministar rada i socijalne politike, izdaje

NAREDBU

O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA
PRIMANJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA OD 1.
JANUARA 1993. GODINE

1. Mjesečni novčani iznosi civilne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, dodatne novčane pomoći, dodatka za člana porodice nesposobnog za rad i dodatka za samohranost, kao i imovinski cenzus povećavaju se za 33,30% u odnosu na isplatu u decembru 1992. godine, i to počev od 1. januara 1993. godine i iznose:

1) Civilna invalidnina	
I grupa - 100% tjelesnog oštećenja za lica kojima je za osnovne životne potrebe potrebna njega i pomoć drugog lica	72.227,00 dinara
II grupa - 100% tjelesnog oštećenja	52.315,00 dinara
III grupa - 90% tjelesnog oštećenja	39.439,00 dinara
IV grupa - 80% tjelesnog oštećenja	31.616,00 dinara
V grupa - 70% tjelesnog oštećenja	20.848,00 dinara
VI grupa - 60% tjelesnog oštećenja	12.907,00 dinara
2) Dodatak za njegu i pomoć drugog lica	47.648,00 dinara
3) Dodatna novčana pomoć	16.942,00 dinara
4) Dodatak za člana porodice nesposobnog za rad	8.466,00 dinara

5) Dodatak za samohranost 8.466,00 dinara

6) Imovinski cenzus 12.484,00 dinara

2. Dodatna novčana pomoć iznosi 16.942,00 dinara ako mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 12.484,00 dinara.

3. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a tač. 1. i 2. primjenjivaće se od 1. januara 1993. godine.

Broj 04/2-534-30/93

Za ministra

15. februara 1993. godine potpredsjednik Vlade RBiH,
Sarajevo dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

65

Na osnovu člana 12. stav 4. Uredbe sa zakonskom snagom o finansijskom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92), ministar odbrane donosi

RJEŠENJE

1. - Za redovne svakodnevne isplate u gotovom novcu Glavni štab oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: GŠ OS RBiH) i vojne jedinice odnosno vojne ustanove (u daljem tekstu: vojne jedinice) mogu držati u kasi gotov novac do visine blagajničkog maksimuma.

2. - Blagajnički maksimum može se odrediti najviše do visine iznosa gotovinskih isplata u GŠ OS RBiH i vojnim jedinicama u prethodnom mjesecu, ne računajući sredstva namijenjena za isplate iz tačke 6. pod a) ovog rješenja. Visinu blagajničkog maksimuma određuje rješenjem:

a) za GŠ OS RBiH, načelnik GŠ OS RBiH;

b) za vojne jedinice, starješina vojne jedinice.

Izvod iz rješenja iz stava 1. ove tačke dostavlja se filijali Službe društvenog knjigovodstva (u daljem tekstu: SDK) kod koje je otvoren žiro-račun GŠ OS RBiH odnosno vojne jedinice.

3. - Gotovina koju blagajna GŠ OS RBiH i blagajne vojnih jedinica prime po potvrdi o prijemu novca u kasu polaže se na žiro-račun GŠ OS RBiH odnosno vojne jedinice istog, a najkasnije narednog dana po prijemu gotovine.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, gotovina primljena u kasu na ovaj način može se zadržati u kasi najviše pet dana od njenog prijema, ukoliko je sačinjena isplatna dokumentacija za koju će biti upotrijebljena ova gotovina.

4. - Pored blagajničkog maksimuma iz tačke 1. ovog rješenja, mogu se podizati i čuvati u kasi i novčana sredstva za isplate koje će se izvršiti u roku od pet dana i za koje već postoji odgovarajuća isplatna dokumentacija.

Podignuta novčana sredstva iz stava 1. ove tačke, koja nisu mogla biti isplaćena u roku od pet dana, mogu se držati u kasi najviše narednih pet dana, a nakon toga položiti u depozit.

5. - Gotovina, vrijednosni papiri i slično, čuvaju se u kasi. Ako iz bilo kojih razloga ne postoji odgovarajuća kasa, načelnik GŠ OS RBiH odnosno starješina vojne jedinice dužni su odrediti način čuvanja tih sredstava.

6. - Sredstvima iz tač. 1, 3. i 4. ovog rješenja mogu se vršiti isplate u gotovom u slijedećim slučajevima:

a) za lične dohotke i druga lična primanja koja pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine i - u određenim slučajevima - druga lica, primaju odnosno ostvaruju po osnovu službe ili obavljanja drugih poslova u oružanim snagama;

b) za naknade po propisima po naknadama putnih i drugih troškova;

c) za kupovinu životinja, te ljudske i stočne hrane, koji se nabavljaju neposredno od poljoprivrednika;

d) za ostale isplate koje se, saglasno opštim propisima, mogu vršiti u gotovom, odnosno ako se nabavka na drugi način ne može izvršiti.

7. - Ovo rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a primjenjivat će se od dana donošenja.

Broj 11-054-648/93

8. februara 1993. godine
Sarajevo

Zamjenik ministra
Munib Bisić, s. r.

**Uprava za boračko-invalidsku zaštitu
Republike Bosne i Hercegovine**

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca ("Službeni list SFRJ", br. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90), koji je preuzet Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92), direktor Uprave za boračko-invalidsku zaštitu Republike Bosne i Hercegovine, izdaje

NAREDBU

**O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA
LIČNE INVALIDNINE, PORODIČNE INVALIDNINE I
UVEĆANE PORODIČNE INVALIDNINE, DODATKA
ZA NJEGU I POMOĆ OD STRANE DRUGOG LICA I
ORTOPEDSKOG DODATKA**

I

Mjesečni novčani iznos lične invalidnine, porodične invalidnine i uvećane porodične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedskog dodatka, povećavaju za 76,80%, počev od 1. decembra 1992. godine, a tako uvećani iznosi povećavaju se za daljih 33,30%, počev od 1. januara 1993. godine.

II

Povećanja iz tačke I ove naredbe izvršiće se na iznose utvrđene Naredbom o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa lične invalidnine, porodične invalidnine i uvećane porodične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedskog dodatka, počev od 1. oktobra 1992. godine ("Službeni list RBiH", broj 2/93).

III

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a primjenjivaće se od 1. decembra 1992. godine.

Broj 17/93
16. februara 1993. godine
Sarajevo

Za direktora
potpredsjednik Vlade RBiH,
dr **Zlatko Lagumdžija, s. r.**

Na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata ("Službeni list SRBiH", broj 35/90), direktor Uprave za boračko-invalidsku zaštitu Republike Bosne i Hercegovine, izdaje

NAREDBU

**O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA
OSNOVNOG OBEZBJEDENJA, PORODIČNOG
DODATKA, DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ
DRUGOG LICA, STALNOG OBEZBJEDENJA I
IZUZETNOG OBEZBJEDENJA**

Osnovno obezbjeđenje, porodični dodatak, dodatak za nje-
gu i pomoć drugog lica, stalno obezbjeđenje i izuzetno obezb-
jeđenje po Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata,
povećavaju se za 76,80 %, počev od 1. decembra 1992. godine,
a tako uvećani iznosi povećavaju se za daljih 33,30% počev od
1. januara 1993. godine.

II

Povećanje iz tačke I ove naredbe izvršiće se na iznose utvrđene Naredbom o usklađivanju mjesečnih novčanih iznosa osnovnog obezbjeđenja, porodičnog dodatka, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, stalnog obezbjeđenja i izuzetnog obezbjeđenja, počev od 1. oktobra 1992. godine ("Službeni list RBiH", broj 2/93).

III

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a primjenjivaće se od 1. decembra 1992. godine.

Broj:18/93
16. februara 1993. godine
Sarajevo

Za direktora
potpredsjednik Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

Na osnovu člana 77. stav 2. Zakona o zaštiti vojnih invalida ("Službeni list SRBiH", broj 35/90), direktor Uprave za boračko-invalidsku zaštitu Republike Bosne i Hercegovine, izdaje

NAREDBU

**O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA
INVALIDSKOG DODATKA, DODATKA ZA NJEGU I
POMOĆ DRUGOG LICA I DODATKA NA DJECU**

I
Invalidski dodatak, dodatak za njegu i pomoć drugog lica i dodatak na djecu određeni po Zakonu o zaštiti vojnih invalida, povećavaju se za 76,80% počev od 1. decembra 1992. godine, a tako uvećani iznosi povećavaju se za daljih 33,30% počev od 1. januara 1993. godine.

Povećanje iz tačke I ove naredbe izvršiće se na iznose utvrđene Naredbom o usklađivanju mjesečnih novčanih iznosa invalidskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć drugog lica i dodatka na djecu od 1. oktobra 1992. godine ("Službeni list RBiH", broj 2/93).

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a primjenjivaće se od 1. decembra 1992. godine.

Broj 19/93
16. februara 1993. godine
Saraјеvo

Za direktora
potpredsjednik Vlade RBiH,
dr Zlatko Lagumdžija, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 387. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Bosne i Hercegovine i člana 72. tačka 5. i člana 74. tačka 7. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 1/91 i "Službeni list RBiH", broj 8/92), na sjednici održanoj 29. oktobra 1992. godine, donio je

ODLUKU

Odbija se prijedlog za ocjenjivanje zakonitosti odredbe tarifnog broja III tačka 3. Tarife opštinskih komunalnih taksa, koja je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Maglaj", broj 5/90) i tarifnog broja III tačka 3. Tarife opštinskih komunalnih taksa, koja je sastavni dio Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Maglaj", broj 3/91).

Odbacuje se dio prijedloga kojim je zatraženo ocjenjivanje zakonitosti: Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Teslić", broj 6/90), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Teslić", broj 8/90) i Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Maglaj", broj 3/91).

Odbacuje se dio prijedloga kojim je zatraženo ocjenjivanje zakonitosti: Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Teslić", broj 6/90), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Teslić", broj 8/90) i Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Doboј", br. 12/77, 2/85, 9/88, 7/89, 2/90 i 4/91).

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu RBiH" i u Službenom glasniku opština: Maglaj, Doboj i Teslić.

Obrazloženje

Prijedlogom Mješovitog društva "Kajak Pool" u Doboju, od 16. 7. 1991. godine, pokrenut je postupak za ocjenjivanje zakonitosti navedenih odluka zbog toga što propisuju komunalnu taksu za automate za igru na sreću.

Zakonom o komunalnim taksama ("Službeni list SRBiH", br. 21/77, 35/88 i 26/89) propisano je da komunalne takse propisuje skupština opštine svojom odlukom (član 1.), da se takse mogu propisati za predmete i usluge određene ovim zakonom (član 3.), među kojima i za držanje sredstava za igru (bilijar, karte za igru i sl.), u ugostiteljskim objektima, kao i u ugostiteljskim objektima društvenog standarda (član 3. stav 1. tačka 3.) i da takseni obveznici taksu iz tačke 3. člana 3. plaćaju u godišnjem iznosu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja (član 14. stav 1. i 3.).

Iz navedenih odredaba Zakona proizilazi da je skupština opštine ovlaštena da komunalnu taksu propiše za držanje sredstava za igru, bez obzira na karakter igre tim sredstvima. Stoga osporene odredbe tarifnog broja III tačka 3. Tarife opštinskih komunalnih taksa, koja je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama i tarifnog broja III tačka 3. Tarife opštinskih komunalnih taksa, koja je sastavni dio Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama, koje je donijela Skupština opštine Maglaj, po ocjeni Ustavnog suda, nisu u nesaglasnosti sa zakonom.

Ustavni sud je u predmetu U broj 88/91, na sjednici održanoj 25. 7. 1991. godine, odlučivao o ustavnosti i zakonitosti odredaba Odluke o komunalnim taksama koju je donijela Skupština opštine Doboj i donio rješenje kojim je utvrdio da nema osnova za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti odredaba tarifnog broja 3a. Tarife komunalnih taksa (koja je sastavni dio te odluke). Isto tako Ustavni sud je u predmetu U broj 185/90, na sjednici održanoj 23. 5. 1991. godine, odlučio i o ustavnosti i zakonitosti navedenih odluka o komunalnim taksama koje je donijela Skupština opštine Teslić, kada je te odluke ukinuo. Shodno tome Ustavni sud je odbacio dio prijedloga koji se odnosi na ocjenjivanje zakonitosti ovih odluka.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

U broj 133/91
29. oktobra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH,
prof. dr Ismet Dautbašić, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 387. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Bosne i Hercegovine i člana 72. tačka 3. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 14. septembra 1992. godine, donio je

ODLUKU

Ukida se odredba člana 2. Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama, koju je 18. 3. 1991. godine donijela Skupština opštine Banjaluka ("Službeni glasnik opštine Banjaluka", broj 2/91), u dijelu koji glasi: "a primjenjivaće se od 1. 1. 1991. godine".

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu RBiH" i u "Službenom glasniku opštine Banjaluka".

Obrazloženje

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, rješenjem od 26. 12. 1991. godine, pokrenuo je postupak za ocjenjivanje ustavnosti odredbe člana 2. navedene odluke, u dijelu koji glasi: "a primjenjivaće se od 1. 1. 1991. godine", izražavajući sumnju da je na taj način Odluci dato povratno dejstvo.

Prema Ustavu Republike Bosne i Hercegovine zakoni i drugi propisi i opšti akti organa društveno-političkih zajednica ne mogu imati povratno dejstvo, a samo zakonom se može

odrediti da pojedine njegove odredbe, ako to zahtijeva opšti interes, imaju povratno dejstvo (član 221. stav 1. i 2.).

Polazeći od navedenih odredaba Ustava, a imajući u vidu vrijeme donošenja Odluke, Ustavni sud je ocijenio da je osporenom odredbom Odluci dato povratno dejstvo, pa je stoga odlučio kao u dispozitivu.

U broj 205/91
14. septembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH,
prof. dr Ismet Dautbašić, s. r.

Društveni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine

Društveni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POSLOVA ODNOSNO RADNIH ZADATAKA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U RUDNICIMA UGLJA

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u rudnicima uglja ("Službeni list SRBiH", br. 33/84, 22/85, 3/87, 17/89 i 35/90), u članu 4, broj "1990" zamjenjuje se sa brojem "1991".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj BD-01-132/92
25. februara 1993. godine
Sarajevo

Direktor
dipl. ecc. Luka Šijaković, s. r.

Narodna banka Bosne i Hercegovine

Na temelju člana 64. Uredbe sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92) i čl. 1 i 5. Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 6/92), viceguverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA BANKAMA ZA VRŠENJE POSLOVA PLATNOG PROMETA I KREDITNIH POSLOVA SA INOZEMSTVOM I OVLAŠTENJA ZA VRŠENJE DEVIZNO-VALUTNIH POSLOVA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI

I Narodna banka Bosne i Hercegovine na temelju uvjeta propisanih ovom Odlukom, na zahtjev banke koja ispunjava uvjete za vršenje tih poslova, daje ovlaštenja, kako slijedi:

A) ovlaštenje za vršenje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inozemstvom,

B) ovlaštenje za vršenje poslova platnog prometa sa inozemstvom,

C) ovlaštenje za vršenje devizno-valutnih poslova.

II Ovlaštenje za vršenje poslova iz tačke I pod A) ove Odluke Narodne banke Bosne i Hercegovine daje banci na njen zahtjev, ukoliko banka ispunjava propisane uvjete za vršenje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inozemstvom, i to:

1. da je od Narodne banke Bosne i Hercegovine dobila dozvolu za osnivanje odnosno da je upisana u sudski registar na temelju odredaba Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama i odredaba za njegovo provođenje,

2. da je vršenje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inozemstvom utemeljeno odlukom o osnivanju banke,

3. da je iznos sredstava uplaćenih u osnivački fond banke četiri puta veći od propisanog minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke,

4. da je banka tehnički opremljena da obezbjeđuje pravovremeno izvršavanje obaveza prema inozemstvu, kao i efikasno funkcioniranje informacionog sistema,

5. da je banka u organizacionim dijelovima poslovanja sa inozemstvom stručno osposobljena za obavljanje tekućih poslova sa inozemstvom, što podrazumijeva pored ostalog, da se operativni kadar služi stranim jezikom, a rukovodioci ovih organizacionih dijelova aktivno govore jedan od svjetskih jezika,

6. da uspostavi mrežu korespodentskih odnosa i kontokorentnih računa sa bankama u inozemstvu, koja obezbjeđuju efikasno i racionalno vršenje poslova platnog prometa i kreditnih odnosa sa inozemstvom,

7. da u vršenju poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inozemstvom:

- uredno i u rokovima izvršava dospjele obaveze po inozemnim kreditima i međunarodnim konvencijama,

- uredno i u rokovima izmiruje obaveze prema Narodnoj banci Bosne i Hercegovine po poslovima platnog prometa i kreditnim poslovima sa inozemstvom, kao i obaveze prema drugim bankama po deviznoj poziciji,

- korisnicima naplata iz inozemstva uredno i u rokovima isplaćuje dinarsku protuvrijednost i na isti način obezbjeđuje naplatu dinarske protuvrijednosti za plaćanje u inozemstvu,

- uzima i daje kredite i garancije temeljem odredaba Zakona o kreditnim poslovima sa inozemstvom, propisima donesenim na temelju tog Zakona, kao i mjerama nadležnih organa.

III Ovlaštenje za vršenje poslova iz tačke I pod B) ove Odluke Narodna banka Bosne i Hercegovine daje banci na njen zahtjev ukoliko banka ispunjava propisane uvjete za vršenje poslova platnog prometa sa inozemstvom i to:

1. da ispunjava uvjete propisane u točki II ove Odluke, osim dijela uvjeta iz tačke II pod 6. (da uspostavi kontokorentne račune sa bankama u inozemstvu) odnosno dijela uvjeta iz tačke II pod 7. alineja 4. (davanje kredita u inozemstvu),

2. da Narodnoj banci Bosne i Hercegovine podnese dokaz da poslove platnog prometa sa inozemstvom može vršiti preko računa u inozemstvu banke ovlaštene za vršenje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inozemstvom,

3. da je iznos sredstava uplaćenih u osnivački fond banke dva puta veći od propisanog minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke.

IV Ovlaštenje za vršenje poslova iz tačke I pod C) ove Odluke Narodna banka Bosne i Hercegovine daje banci na njen zahtjev ukoliko banka ispunjava propisane uvjete za vršenje devizno-valutnih poslova i to:

1. da ispunjava uvjete iz tačke II pod 1. ove Odluke,

2. da je aktima o osnivanju banke propisano da banka može vršiti i devizno-valutne poslove u zemlji,

3. da devizno-valutne poslove u zemlji vrši na temelju propisa o deviznom poslovanju i propisa o vršenju mjenjačkih poslova i prometu efektivnog stranog novca u Bosni i Hercegovini,

4. da raspolaže stručnim kadrom za uspješno vršenje devizno-valutnih poslova,

5. da raspolaže odgovarajućim prostorijama i opremom za uspješno vršenje devizno-valutnih poslova.

V Ispunjavanje propisane visine osnivačkog fonda banke vršice se na temelju odredaba Odluke o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke ("Službeni list RBiH", broj 20/92).

VI Banka koja je do stupanja na snagu ove Odluke imala ovlaštenje za vršenje poslova iz tačke I ove Odluke, obavezna je da podnese zahtjev za izdavanje novog ovlaštenja temeljem odredaba ove Odluke.

VII Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom listu RBiH".

G broj 4/93

12. februara 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner

Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE

KONKURSI

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

KONKURS

za izbor:

1. jednog nastavnika (zvanje docenta) na predmetu Građansko pravo

2. jednog nastavnika (zvanje docenta) na predmetu Krivično procesno pravo

3. jednog nastavnika (zvanje docenta) na predmetu Međunarodno javno pravo

4. jednog nastavnika (zvanje docenta) na predmetu Radno pravo

5. jednog nastavnika (zvanje docenta) na predmetu Privredno pravo

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o Univerzitetu i Statutom Pravnog fakulteta.

Prijave sa radovima se podnose Sekretarijatu Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

(so-01-16/93)

SADRŽAJ

25	Uredba sa zakonskom snagom o provođenju odluke republičkog referenduma	33	51	Odluka o imenovanju direktorija projekta "Grijanje opkoljenog Sarajeva"
26	Uredba sa zakonskom snagom o geološkim istraživanjima	33	52	Rješenje o postavljenju podsekretara u Ministarstvu inostranih poslova
27	Uredba sa zakonskom snagom o kontroli predmeta od plemenitih kovina	39	53	Rješenje o postavljenju pomoćnika ministra inostranih poslova
28	Uredba sa zakonskom snagom o primjenjivanju zakona o premjeru i katastru nekretnina za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti	41	54	Rješenje o postavljenju pomoćnika ministra inostranih poslova
29	Uredba sa zakonskom snagom o primjenjivanju zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja za vrijeme ratnog stanja	42	55	Rješenje o postavljenju pomoćnika ministra inostranih poslova
30	Uredba sa zakonskom snagom o mjesečnim novčanim primanjima i novčanim naknadama pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine i o materijalnom obezbjeđenju njihovih porodica za vrijeme ratnog stanja	44	56	Rješenje o postavljenju pomoćnika sekretara Službe za zajedničke poslove republičkih organa
31	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni zakona o finansiranju opštih društvenih potreba	45	57	Rješenje o postavljenju pomoćnika sekretara Službe za zajedničke poslove republičkih organa
32	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi	45	58	Rješenje o razrješenju pomoćnika sekretara Službe za zajedničke poslove republičkih organa
33	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga	49	59	Rješenje o razrješenju pomoćnika sekretara Službe za zajedničke poslove republičkih organa
34	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o fizičkoj kulturi	49	60	Rješenje o postavljenju glavnog republičkog inspektora za zaštitu od požara i eksplozije
35	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o autorskom pravu	50	61	Rješenje o razrješenju pomoćnika republičkog javnog pravobranioča
36	Uredba sa zakonskom snagom o uslovima za objavljivanje ličnih spisa, portreta, fotografija, filmova i fonograma	50	62	Rješenje o postavljenju direktora Agencije Republike Bosne i Hercegovine za prijem i distribuciju humanitarne pomoći
37	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama zakona o zaštiti i korišćenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeda	50	63	Naredba o uskladiavanju mjesečnih novčanih iznosa primanja civilnih žrtava rata od 1. decembra 1992. godine
38	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o dostavljanju štampanih stvari određenim organizacijama udruženog rada	51	64	Naredba o uskladiavanju mjesečnih novčanih iznosa primanja civilnih žrtava rata od 1. januara 1993. godine
39	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje slobodnih autorskih djela i narodnih tvorevina	51	65	Rješenje o svakodnevnom redovnim isplatama
40	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o estradnoj djelatnosti	52		
41	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o izdavačkoj djelatnosti	52		
42	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o osnovnoj školi	52		
43	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o srednjoj školi	52		
44	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o univerzitetu	52		
45	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija	53		
46	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o filmskoj djelatnosti	53		
47	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o pravu svojine na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama	53		
48	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o građevinskom zemljištu	53		
49	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o komasaciji	53		
50	Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o prometu nepokretnosti	53		

UPRAVA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Naredba o uskladiavanju mjesečnih novčanih iznosa invalidskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć drugog lica i dodatka na djecu

Naredba o uskladiavanju mjesečnih novčanih iznosa lične invalidnine, porodične invalidnine i uvećane porodične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedskog dodatka

Naredba o uskladiavanju mjesečnih novčanih iznosa osnovnog obezbjeđenja, porodičnog dodatka, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, stalnog obezbjeđenja i izuzetnog obezbjeđenja

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o odbijanju prijedloga za ocjenjivanje zakonitosti odredbe tarifnog broja III tačka 3. Tarife opštinskih komunalnih taksa

Odluka o ukidanju odredbi člana 2. Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama

DRUŠTVENI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u rudnicima uglja

NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o uvjetima za davanje ovlaštenja bankama za vršenje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inozemstvom i ovlaštenja za vršenje devizno-valutnih poslova u Republici Bosni i Hercegovini